


# KOPANO E SA BONAHALENG YA MONYADUWA WA KRESTE

 Ke hlakotse leeto la ho tsoama, ke tle ke sebeletse Morena. Ka hona ke e. . . Re thabetse ho ba kwano. Ke a kgolwa, ke lekgetlo la ho qetela mona, ke le boleletse: nako le nako ha re etla kwano, motho e mong o se a le siyo. Mme haeba re ka kgutla isao, mme Morena a ka dieha, motho e mong o tla be a le siyo.

<sup>2</sup> E mong, o ne a le haufi, haufi haholo le nna pelong, moyeng; yena e ne e le Moena Lyle. Esale ke amohelaha, ha ke kena, ke eme morao mono mme ke mametse, ke le kahara phaposi ya Moena Jack, khotete ya kgale ha e bina. Ba ntse ba bina Kganyeng, bosiueng bona. Be, le leng la mantswe ao le se le le teng hodimo Mono, le emetse a mang a mararo. Ke kgolwa ke sa tlo hlola ke a utlwa lefatsheng mona hape. Empa ruri ke shebeletse mohla ke tla boela ke le utlwa, Moena, Kgaitsemi Moore mona, Lefatsheng lela moo ba tla. . . ha le sa tla rothofala.

<sup>3</sup> Moena Palmer e ne e le mohlanka e moholo wa Kreste. Ke sa hopola mohla Moena Jack a mpoellang ka bophelo ba hae—hae bo kgethetsweng Modimo. E ne e le babetli, mmoho. Mme a re o ne a eja dijo tsa hae—hae, a tshwere sementjhisi ya hae letsohong la hae, a eja sementjhisi mme a ntse a bala Bible ya hae. Wa bona? O entse dintho tse ding tse kgolo tse matla, Moena Palmer. Ke mmetli wa makoma, ntate wa makgonthe baneng ba hae, lelapa le kgabane. O ba hodisitse bohle ho sebeletsa Morena. Kamoo ke tsebang kateng, bohle ba bolokehile mme ba tlatsitswe ka Moya o Halalelang. Mme seo ke seabo se sehlo ho monna matsatsing ana, bashanyana le banana. Empa, o a bona, sohle seo a kileng a se etsa se ke ke sa thusa letho hofihlela a sebeletsa Modimo, hola a sa sebeletsa Modimo. Mme bosiueng bona, seo a se phethileng mona lefatsheng, diketso tsa hae tse lokileng, o se a kene moputsoeng wa hae, ho ba mmoho le bona. Modimo a phomotse moya wa moena wa rona.

<sup>4</sup> Ke a tseba, haeba feela ena e le tabernakele mona, mme ke—ke a tseba hore o tla. . . lentswe la hae le tla lula le le teng. Le ka le utlwa. Kgaitsemi Anna Jeanne le—le kgaitsemi ya hae, ba letsang piano le ogono, kamoo ba neng ba sa tshwanela ho ema le ka mohla. Moena Palmer o ne a ema mona feela mme a phokole sefela, a tswele pele. Ba ne ba se tshwara. Mme le ka mohla ha ke eso. . . Ke shebeletse mohla ke mo utlwang a phokola difela.

<sup>5</sup> Ho bana ba hae; ho mofumahadi wa hae; le ho Moena Jack, motswalle wa hae e moholo, ebile metswalle dilemo tsena tsohle; le Moena Brown, Kgaitsemi Brown, le tabernakele yohle: Modimo a le hlohonolofatse. Ke mo hlolohetswe, le nna. Modimo a phomotse moya wa hae o kgabane, ho fihlela re kopana ka ggotso.

Ha re inamiseng hlooho tsa rona.

<sup>6</sup> Ntate ya mohau wa Lehodimo, ha re bua feela ka mohlanka ya kgabane enwa, ke mo hlolohetswe, bosiuung bona, enereha a tsukutla matsoho a ka, mme a betla pososelo e bohlae eo ya hae ha a re, “Modimo a o hlohonolofatse, Moena Branham,” ha re kena monyako. Ke a tseba hobane o fihlile hodimo Tlung ya Hao, bosiuung bona. Ka hona ke a rapela, Modimo o ratehang, U tle u dumelle ditholwana, mesebetsi ya hae e mo salang morao, e tle e be mehola, e tswelepele ka bana ba hae, mofumahadi wa hae. Re U rapela ho mo hlohonolofatsa, Morena. U itse U tla ba monna ho “bahlolohadi e leng bahlolohadi ka nnete.” Ke rapella Kgaitsemi Palmer wa rona le bana bohle. Ke tseba ho ba utlwela bohloko bobedi ba bona, ka ho lahlehelwa ke molekane le ke ho lahlehelwa ke ntate.

<sup>7</sup> Ka hona, Ntate, e re re sa le mona, bosiuung bona, re U rapela ho lokisa dipelo tsa rona, le rona, bakeng sa hora eo. Ha re tsebe. E ka fihla ka potlako e kang ya hae. Ha re tsebe mohla e tla fihla, empa re a tseba e tlameha ho fihla. Ka hona re a rapela, Modimo, U tle u lekodisise pelo ka nngwe ka mona, bosiuung bona. Modimo, u se ke wa siya ya ka le nna. Ako lekodisise ya ka, le nna, mme u nteke. Morena, ha bobo bo ahile ho rona, ako bo ntshe. Re batla ho U sebeletsa. Oo ke morero wa rona o phethehileng, ke ho U sebeletsa.

<sup>8</sup> Tshollela Moya wa Hao hodima rona, bosiuung bona, le veke ena yohle. Hlohonolofatsa tabernakele ena e reilweng Life Tabernakele. A e fuwe lehlohonolo le tletseng la lebitso leo mme e tlale Bophelo ba Modimo, veke ena, ho pholosa moya o mong le o mong o lahlehileng, ho tlatsa modumedi ka mong ka Moya o Halalelang, le ho ntjhafatsa ditshepo tse ka ho rona, Morena, hape. Re U rapela ho boela o fodisa bakudi bohle le ba mahlomoleng ba kenang hara rona. Moya o Halalelang wa Hao o moholo o ke o be mona, Morena, le ho fodisa feela. Le ho tlotsa e mong le e mong ho dumela. Aba dintho tsena, Ntate.

<sup>9</sup> Modimo, ako nthuse jwale. Haeba e ka wa, lotho efela e ntshitse nna ho tliša Molaetsa. Ke a rapela, Modimo, hore U lumelle karolo ya motho ho emella thoko kwana. Moya o Halalelang o ke o kene o tsamaye hodim'a rona, Morena. Moya o Halalelang a nke taolo ya kopano, Morena. Re a itseba ehlile re a haellwa. Re ke ke ra kgona, ha ho le a mong wa rona. Ha re itlalehe re kgona ho etsa hoo. Empa, Morena, re U tseba e

le Wena o nnotshi. Ka baka leo re shebile ho Wena, Morena. Haola, Moya wa Modimo, le ho theohela hodima rona ka botjha. Re kopa ka Lebitso la Jesu. Amen.

<sup>10</sup> Jwale ke batla ho isa malume tlase kwana, dikerekeng tse hoketsweng jwale naha ka bophara. Re hokantswe mohaleng, e leng tsamaiso e nyenyane e kgabane eo re kgonneng ho e fumana, ka thuso ya Moena Pearry Green wa rona ya tswang Beaumont, Texas. Mme dikereke, tsohle, tse latelang Molaetsa, Dinaha tse Kopaneng ka bophara, di hokantswe, bosiu bona. Re dumedisa, hodimo le tlase Lebopong la Bophirima, qala tlase kwana Vancouver ho theohela Tijuana, Mexico, ho haola le San Jose, Los Angeles. Dihlopha tsohle hodimo koo, re le lumedisa ho tswa Shreveport. Hape, ho ya kena kwana Prescott, Arizona, hodimo mono sehlopheng se emetseng Morena, re a le dumedisa, le kwana Tucson, Sierra Vista le yona. Ho ya fihla kwana New York, hodimo le tlase, ho phatlalla le setjhaba, Morena a le hlohonolofatse, e mong le e mong. Eka le ka be le le mona, bosiu bona, naha e ntle ena ya Louisiana, moo e kang lehae labobedi ho, nna. Ke...

<sup>11</sup> Le a tseba, lona batho ba hodimo kwana New York, le batla le tshehisa, kamoo le buang kateng. Bosiu bona ke hae hantle. Eya. Mang le mang tlase mona, le a tseba, ba itse, "Hoha, monono, Moena Branham. O k'o tle le Kgaitse di Branham le bathwana bohle le tl'o re bona." Oh, kgidi! Se a nthabisa. Ho nna, seo ke Sekgowa sa makoma. Hase ho kgella batho ba botjhabela le ba leboya mangoleng, le ba dibaka tse fapaneng. Empa, le a tseba, kea kgolwa ke hlahile ke le lerabele la kgale mme ke loketse ho itulela ke le jwalo. Ke-ke batla ke rata hoo, ka bonna. Ke Sekgowa sa makoma.

<sup>12</sup> Ke ne ke etetse borakefese ba Banna Borakgwebo, nakwana e fetileng mona, mme ba itse, "Jwale re tla ema re bine pina ya setjhaba." Mme yaba ke a ema, ho re, "Lehae la ka la kgale Kentucky, hole-hole." Be, ho nna, e ne e le pina ya setjhaba. E le phetho seo ke se tsebang. Ka baka leo, re a le lumedisa. Mme jwale ho ntho...

<sup>13</sup> Kea kgolwa ba tla leka ho tsebisa borakefese, le bona, borakefese ba Banna Borakgwebo, Moqebelo hoseng. Moena Green o tla le bolella, kaha a tshwarane le dimaekrofone hona jwale ka ntle koo. Ka hona o tla le bolella mohla borakefese bo qalang, le nako, bosiu ka bong, hore le tle le bulele. Re le leboha haholo ka mosa. Le re rapelle.

<sup>14</sup> Jwale, phutheho ya lehae mona, le tabernakele ya Moena Jack, ke tlilo le kopa mohau, bosiu bona. Haele mona ke tlilo rera Molaetsa wa ka wa teboho naha ka-ka bophara, bosiu bona, dikerekeng tsa rona tsa lehae tse latelang Molaetsa.

Tabeng ena, nka—nka tshoha ke eba molelele. Mme hape, ebile, nka tshoha ke rera Thuto e itseng. Ka baka leo, haeba ho le jwalo, mme o sa dumellane le Yona. . .

<sup>15</sup> Jwaleka ke nnile ka buwa ka ho ja phae ya kheri, ha ke kopana le thootse. Ha ke lahlele phae kwana. Ke lahla thootse, ebe ke itjella phae.

<sup>16</sup> Ka baka leo bosiuong bona ha nka bua nthwana, ke. . . Be, ke ka baka leo ke amohetseng memo ena, bosiuong bona, ho tla kwano, ho tlišetsa dihlopha naha ka bophara Molaetsa wa ka wa teboho, ke kahobane Moena Jack a bula menyako ya hae ka mehla le ho re, “Rera se dutseng pelong ya hao.” Ka baka leo ke ikutlwa ke le hae hantle.

<sup>17</sup> Mohlomong ka mona, phuthehong ya lehae mona e mmoho le Moena Jack, ho ka ba le bareri le batho ba sa tlo dumelana le Thuto. Ka tlwaelo ke mosa haholo ho bua ka thuto sefaleng sa motho, ya ntaeditseng ho mo rerela. Ka hona, ka mora bosiu bona, ke kgolwa ke tla be ke rapella bakudi le ho tshwarana le tshebeletso ya tlwaelo. Empa ke ile ka hopola ho le tsebisa pele ho nako, hore ha nka bua ntho e sa dumeleheng, kgele, le mpe le e nke e le bowatla ba ka, ke a kgolwa, mme ke sa tsebe ho feta moo. Le be le nthapelle.

<sup>18</sup> Ka hona jwale ha re phetleng Lentsweng, kgaolong mona. Ke lakaditse ho lebisisa dibakeng tse ngata bosiuong bona, hobane ke tshwere Mangolo a mmalwa le dintlhanyana tse ngotsweng lematjaneng mona.

<sup>19</sup> Ke sa hopola kgetlo la pele ha ke hlwella kalana Tabernakeleng ya Life, dilemo tse mashome a mabedi tse fetileng. Ke—ke ne ke sa tlamehe ho ngola Mangolo le dintlha fatshe. Mohlang oo ke le dilemo tse mashome a mabedi. Empa jwale ke se ke tlotse mashome a mabedi a metso e mehlano, ka baka leo ke se. . . kgetlo labobedi. Ka baka leo ke se. . . ha ke sa hopola hantle jwaleka pele. Ke tlameha ho ngola Mangolo a ka fatshe, mme ka nako tse ding ke tlamehe ho ngola ha kgautshwane seo ke batlang ho bua ka sona.

<sup>20</sup> Mme jwale Morena a hlohonolofatse re sa bala Lentsweng la Modimo, le Bukeng ya Baroma, kgaolo ya 7. Jwale, ke batla ho ruta sena jwaleka thuto ya sekolo sa Sontaha.

<sup>21</sup> Ke a tseba batho ba bang ba eme. Mme tabernakeleng, ka tlwaelo, kwana Jeffersonville, re batla ho le lumedisisa bohle, bosiuong bona, le lona, re a tseba le hokantswe tabernakeleng. Mme ho batla ho tshwana le tabernakeleng, bosiuong bona, hola le ne le theohetse kwano, batho ba itshetlehlile ka mabota, mme ho a phophoma. Jwale, ke a kgolwa le jwalo, le lona, batho bohle ba karolong eo ya naha, ba kenang ho utlwa Molaetsa.

<sup>22</sup> Jwale re tllilo e sebedisa jwaleka thuto ya sekolo sa Sontaha. Mme ha e a lebiswa ho letho, ho motho ya itseng,

kapa le letho; haese Kereke feela, Mmele wa Kreste oo re lekang ho o tataisetsa mehopolong e hodingwana le sepheong se hodingwana, re ntse re dumela hobane ho Kgutla ha Morena Jesu ho haufi. Re dumela seo. Ke ho feta moo, ho atametse ka dilemo tse mashome a mabedi esale mohlalane ke etelang Shreveport la ho qala. Oh, dintho tse ngata di etsahetse esale ho tloha mohlalane oo! Jwale re shebeletse ho Kgutla ha Morena, molokong wa rona. Ha ke a shebella tsoeletso molokong wa rona. Ke shebeletse ho Kgutla ha Morena, molokong wa rona.

<sup>23</sup> Jwale ho Baroma 7. Ke a tshepa le phetlile Dibibele tsa lona, hohle jwale, naha ka bophara. Jwale re batla ho bala ka kelohlako. Molaetsa wona—wona o tswang mona, o batla o le hodima lenyalo le hlalo, empa hantle-ntle ha se yona. Ho nna, ke boporofeta ba Kereke matsatsing a qetelo. Ha re baleng.

*Banabeso, ana ha le tsebe, (hobane ke bua le ba tsebang molao,) hobane molao o busa motho mehleng yohle ha a sa phela?*

*Ho jwalo mosadi ya pusong ya monna o bofeletswe ho monna wa hae ke molao monna ha a sa phela; empa monna ha a eshwa, eba o holotswe molaong wa monna.*

*Ha ho le jwalo, ha a ka nyalana le monna e mong, monna wa hae ha a sa phela, o tla bitsua mofebi: empa ha monna wa hae a shwele, o holotswe molaong; ha ho le jwalo ha a ka nyalana le monna e mong, a ke ke a bitsua mofebi.*

*Le lona, banabeso, le shwele ka nqa ya molao ka mmele wa Kreste; le tle le holangwe kapa le nyalwe ke e mong, e leng ya tsohileng bafung, re tle re behele Modimo ditholwana.*

*Hobane eitse ha re ne re le sa le nameng, . . . maikutlo a sebe, a halefisiwang ke molao, a ne a sebitsa dithong tsa rona a tle a hlahise ditholwana tsa lefu.*

*Empa jwale re holotswe molaong, ha re shwele ka nqeng ya molao oo re neng re bofilwe ke wona; re tle re sebeletse Modimo botjheng ba moya, e seng ka letere e tsofetseng.*

<sup>24</sup> Mme jwale ha re rapeleng.

<sup>25</sup> Modimo o ratehang, re sa tswa bala hoo re kgolwang e le Lentswe la Modimo le mokgethwa. Mme ke sona seo re se dumelang, hore ha ho jota le e nngwe kapa taetlele e le nngwe e tla wela fatshe ho tswa Mona pele sohle se phethilwe. Mme re dumela ha Morena wa rona a re boleletse, ho Tshenolo kgaolo ya 22, ho re, “Mang le mang ya tlosang Lentswe ho Lona kapa a ekeletsa lentswe ho Lona, le yena, kabelo ya hae, e tla tloswa Bukeng ya Bophelo.”

26 Mme re bona hoo, ka botoloki bo phoso ba Lentswe lena, jwaloka ha Satane a Le hlahiseditse Eva ka phoso, ho etsa hore a balaele Lentswe le le leng, hoo ho dihitse morabe wohle wa batho tshenyehong e kgehlemaneng. Lentswe le le leng feela!

27 Ebe moo re bonang mahareng a Buka, ho fihla Morena wa rona le Mmoloki, yaba O re nea polelo ena mabapi le Lona. “Motho a ke ke a phela ke bohobe feela, empa le ke Lentswe le leng le le leng le tswang molomong wa Modimo.”

28 Ho ntoo latela temoso e mahlonoko Bukeng ya ho qetela, ya Tshenolo ya Jesu Kreste, “Ekare ha e mong a eketsa lentswe le le leng kapa a tlosa Lentswe, kabelo ya hae e tla tloswa Bukeng ya Bophelo.”

29 Oho Modimo, re a tseba, re ipona re phureha tjena, re tseba re tetema hodima tshwele e romotsehang ya bophelo, ya bophelo bona bo felang, ha re tsebe mohlra re tla biletswa Hodimo ho ikarabela. Rona, oho Morena, re ke re beelle ka thoko sohle se pelong ya rona, sohle se kelellong ya rona, le ho sheba hantle Lentsweg la Hao, bosiuang bona, le hore U tle o re tolokele Lona ka boporofeta bo phelang. Aba sena.

30 Moya wa Hao o ke o tsholohela hodima rona le ho tlotsa Lentswe pelong tsa rona, re tle re tlohe mona, phirimana ena, re le batho ba ntlafatseng ho feta seo re leng sona jwale, re tle re tjhabelwe ke pono e haufi ya Jesu Kreste. Aba sena, Morena, re tle re utlwisise letsatsi leo re phelang ho lona, le boihlophiso ba Modimo ho batho ba Hae horeng ena; nakong e kgolo ena, e hlokolosi, e lefifi eo re phelang ho yona. Modimo, ako re tlotse, e seng sebui se nnosi, empa moutlwi. Mme, mmoho, etsa hore dipelo tsa rona di thothometswe ke Lentswe la Hao. “Hobane ho tshaba Modimo ke qalo ya bohla.” Aba dintho tsena, Ntate, hoba re e kopa ka Lebitso la Jesu. Amen.

31 Ke rata ho reella dihlahiso tse mmalwa tseo ke tlang ho di bua mona, le Mangolo a mmalwa ao ke hlileng ke ratang ho a sala morao, ha Morena a ratile, nqa e—e Molaetsa wa teboho, ka tse sa bonahaleng, wa: *Kopano E Sa Bonahaleng Ya Monyaduwa Wa Kreste. Kopano E Sa Bonahaleng Ya Monyaduwa Wa Kreste*. Ha e utlwahale eka Molaetsa wa teboho. Leha kwana, Lengolo lefe feela, re le lebohela kaofela ha Lona.

32 Ke leboha Modimo, ho phela nakong ena, mafellong a diketsahalo tse phethelang nalane ya lefatshe lena. Ha ke tsebe. Hola ka fuwa ho hlahisa puo pele lefatshe le thewa, le holane Modimo wa teka leano lohle pela ka, le ho re ho nna, “Ke—Ke batla hore u rere. Mme jwale u ithatela mongwaha ofe, ho ya rera lefatsheng?” Ke ne ke tla kgetha mongwaha wona, hoba ke nahana wona e le mongwaha wa gauta.

33 Ehlile ke ne ke tla thabela ho ba mona mohlra ketelo ya Hae lefatsheng. Empa, le jwale, ke sa hopola ena jwale e le nako

e kgolwanyane, hoba ke mohla A tliho nka batho bao A ba lopolotseng, ke haufi le tsoho eo mohla balopollwa ba tla tswa. Re fuwe monyetla o mokakang, ho bua le batho ba shwang, ke nako ya tonana! Re hlile re futhiswa ke yona.

<sup>34</sup> Mme re a tseba hore nalane e a phethelwa. Hang-hang nalane ya lefatshe e tla be e fetile, ke moo re tla kena re hata letsatsing le letjha, ho Sekete se sehlo sa dilemo. Hono, jwalo ka molumedu, ke dumela ho...ho Sekete sa dilemo, mmusong wa Sekete sa dilemo le Kreste, dilemo tse sekete hodima lefatshe; ho kgutla ha Morena Jesu ka mmele, ho nka batho ba nama, ba tlotlisitsweng, ka Madi a Hae a hlwekisang.

<sup>35</sup> Mona Pauluse o tshwantsha, Lengolong la rona, molao le mohau, le ho e bapisa eka lenyalo le hlalo. Seratswana sena se rerwa ka sewelo, hoba se hlile se jwalo, bonnyane, se lebahane, mokana, lenyalo le hlalo. Empa se boetse se ama karolo e kgolo ya lenyalo le hlalo, kamoo a le kang ho hlophisa mona hore rona, jwaleka e—jwaleka Kereke, e ke keng ya nyalwa ke lefatshe le ke Kreste, ka nako e le nngwe, mme—mme ya eba taba e molaong le ya toka, mokana mosadi ya phelang le monna athe o na le monna ya phelang. Mme ke tshwere mehopolu ya ka mabapi le hoo, mme ke dumela seo Bibe le se buang e le Nnete.

<sup>36</sup> Jwale, empa ke a dumela, hape, ke tumelo ya ka, hore e fatakolla se seng sa diphiri tse kgolo tsa boporofeta. Mme ke tshema Morena a tla re thusa, bosiu ng bona, re sa hlahisetsa batho ba rona ba letileng naha ka bophara taba ena.

<sup>37</sup> Ho boletse, ka mohla o mong. E le ha ke bala, ke bala ntlha e amanang le hona, ha ke—ke a kgona ho hopola buka e ho yona. Empa ke—ke kgotswe hobane sena se nepahetse ruri. Hore, ho e nngwe ya dibuka tseo ke di badileng tsa Mongh. Moody, Dwight Moody, kwana Chicago; re na le kereke e kgolo e mametseng Chicago, hape, bosiu ng bona. Hore, Mongh. Moody, hoba a bale Baroma 7, o ne a mathe a kena seterateng, mme motho wa pele a kopaneng le yena, a re ho yena, “Na u tseba mohau?”

Monna a arabele, “Mohau ke mang?”

Mongh. Moody a re, “Mohau wa Modimo.”

<sup>38</sup> Ka baka leo, o kile a nyakalliswa hona ho bona taba eo, kamoo mohau o re arotseng ho molao, le kamoo, seabo seo mohau o ileng wa se nka. Be, jwale, sohle seo ke batlang ho se etsa, ke mohla...Esale ke bolella batho, mohla ke tshelang moedi, ka Mose wane, nka rata ho ema le ho bina.

Mohau o hlolla! Molodi o monate,

O pholositse nna ya soto!

Mohau, mohau o thekothata!

Haholo ke batla ho tseba mohau!

39 “Hobane re bolokehile ka mohau; ha ho tswe ho rona.” Seo re se kgonang, sohle seo re se etsang, ha re ballwe sona. Mohau ke wona o re pholosang. “Le bolokehile ka mohau, ka tumelo.”

40 Ha nke ke phaelle Mosadi enwa, Mohau, ha nke ke Mo hlomamise Bibeleng, o boetse, o bitswa Mofumahadi ya kgethehileng, Mofn. Mohau enwa eo ke tllilo bua ka yena. Tsebang ke hona, Bibe e a tlaleha, ho re, “Ho Mofumahadi ya kgethehileng.” Hoo, ha le ka elellwa, “kgethehileng” e tswa lentsweng la “Mofumahadi ya kgethilweng.” Mofumahadi a le mong, hara mafumahadi a mang wohle, yena o ne a kgethwe.

41 Jwaleka, morwetsana ya na lokela ho hlahisa mmele wa Modimo, lefatsheng. E ne e le mosadi ya kgethilweng. Modimo o kile wa kgetha Maria.

42 Mme, hape, Modimo o thontse Mofumahadi ya kgethilweng, e leng Monyaduwa wa Hae. O kgethilwe. Ke kgolwa re le maloko a hoo, bosiuung bona, lefatsheng ka bophara, naha ka bophara, ke rialo.

43 Setshwantsho sena mona, se supa kamano ya Monyaduwa ho Krete, Mofumahadi ya kgethehileng: le kamoo A neng a tla hlahiswa ho Yena kateng; moo A neng a tla tswa teng; le kamoo A tla tliswa ho Yena kateng. Kereke mona, setshwantshong seo re se bonang mona, e tshwantshwa le mosadi. Etswe, kamehla mosadi o bapisa Kereke, hobane Kereke e nkuwa e le Monyaduwa. Monyaduwa, Yona ke Monyaduwa wa Morena Jesu, Mora wa Modimo.

44 Kamehla, ha u ka lemoha, ela maemo le boitshwaro ba basadi hloko, u tla bona moo kereke e emeng teng.

45 Jwale, sena, dihlahiso tsena di ka hlolla bang ba lona, empa leha ho le jwalo di thooletsa Molaetsa wa ka o tswang ho Morena, oo ke lehang ho o tlisetsa batho. Wa bona? Ako shebe sohle hlahong, kamoo se etsahalang kateng, hlaho, mme u se shebe. Se matha se hlabaleitse se ipapisitse le tsa moya, hape.

46 Jwale, ha u ka elellwa boitshwaro ba basadi lefatsheng kajeno, lemoha boitshwaro ba kereke ya lefatsheng kajeno. Ako lemohe feela. Ehlile, jwale, ho boetse ho fumanwa boitshwaro ba Monyaduwa wa moya, Kereke. Wa bona? Ako shebe Hoo, hape. [Sekgeo lebanteng—Mong.] Hobane, ya tlhaho e bitswang jwalo, e ipitisa Monyaduwa.

47 Jwale, ntumelleng ho boela ke bolella phutheho ya lehae. Le se ke la ikutlwa hampe jwale. Kea—kea bua le bohle naha ka bophara, le bao, seo ke se nahanang, e le Mofumahadi ya kgethehileng. Mme ha bareri ba ka tshoha ba le teng ka mona, ba sa dumellane, be, le mpe le ikgutsetse nakwana. Le a bona? Lemohang. Le mpe le mamele.



48 Lemohang semelo sena. Ha u bona basadi ba hlile ba hlahafala, ba etsa sohle se ba se batlang, elang hloko, kereke le yona e etsa jwalo. Lemohang.

49 Empa elang hloko, Monyaduwa wa moya, mohla A qalang a tshwara tsoseletso, mohla A qalang a kgutla A tsepama Lentsweng la Modimo. Elang hloko hape, o a bona, kamoo Mangolo, mohlang oo, Ho tla hlaha Molaetsa o haolang o qhautsa Monyaduwa, ho qhautsa Mosadi eo, Mokgethwa.

50 Hobane, jwaleka lefatsheng, Satane, mothetsi ya thetsitseng monyaduwa wa pele, ho sitelwa Modimo, ka ho se dumele Lentswe la Hae.

51 Mme jwale, kajeno, ha re bona kereke ya tlhaho, e kene evangeling ya lona ya hlalefo, ho ya hole le hole le Lentswe, evangeling ya batho; re fumana basadi ba lefatshe, diterateng, ditho tsa yona, ba arubeditswe ke moya wona oo. U ke ke wa ba bolella. Kelello ya bona e lahlehetswe ke boitshwaro, batho ba se ba le jwalo. Wa bona? Le kereke e jwalo. Le e bona e habile hantle mokgatlong wa dikereke, ruri jwalekaha ho ka etsahala, mme e kena ho Roma ka sekgahla seo e ka se kgonang, o a bona, hobane e porofetilwe. Mme ke eo. Ke boo boitshwaro ba yona.

52 Empa le boele le ele Kereke ya moya hloko, kamoo sehlopha seo sa batho, se bitsitsweng, se Kgethilweng, ka tsoseletso e nngwe le e nngwe. Ho Martin Luther, e hlahile jwalo hlabollong. E hlahile ka ho tshwana nakong ya John Wesley. E hlahetse Pentekosta jwalo mohla e ne e qala. Ba ne ba boela ba tsepamisa basadi bao le Lentswe, mme ke bao ba boela ba fapoha. Ke eo a boela a wela tshenyehong. Empa mohla batho ba itokiseditseng ho tsepama, ho ba le Molaetsa o hlahang, mme ke bao ba tsepama le Wona.

53 Luther e kile ya eba moromuwa, wa tokafatso, mme yaba Kereke e tsepama le yona, ba bang ba bona. Ba bang ba ile ba tswelapele. Wesley o tlile ka kgalaletso, Kereke e ile ya tsepama le yona. Pentekosta e fihla ka kgutlisetso ya dineo, Kereke e kile ya tsepama le yona, Mokgethwa wa letsatsi leo; mme ya nto rothofala, ya kgautlela hantle bodumeding bo hlophilweng mme ya itsamaela le bao bohle, bao bohle ba theoha jwalo moleng.

54 Jwale, le elellwe, batho ha ba qala ba leka ho tsepama le Lentswe, ho fihla Molaetsa o motjha o tswang Lentsweng la Modimo, o tlang o tobile batho hantle. Mme ke bao ba tshwara Molaetsa oo ba tsepama, nako le nako. Ke feela ho Modimo. . . Re fumana ntho eo.

55 Re na le malapa. Lelapa ka leng ka mona le lemaletse hoo. Ka nako tse ding dintho di u tsamaela hantle, dilemo. Ebe, hang feela, se a kgitla, ka tlwaelo Borwa mona re re, "Pula,

ke mahlopha-a-senya,” mme ebe tsohle di a senyeha. O feta hara bosiu. Letsatsi le ntoo tjhaba, e ntano ba bosiu. Tsohle di matha ka tatelano.

<sup>56</sup> Moporofeta, Pauluse, mona o re mosadi a ke ke a boela a nyalwa hape monna wa hae wa pele a eso ho shwe. A ke ke a nyalwa ha feela monna wa hae a sa phela; yena, le ho leka, ho hang. O tlamehile ho itulela a nnosi ha feela monna wa pele a sa phela. Mme ha a ka etsa sebe se jwalo, “o tla bitswa mofebi.” Ke bua ka hlaho jwale, ke e bapisa le tsa moya. Ha mosadi enwa a ka etsa sebe se jwalo, o tla bitsollwa ho thwe, “mofebi,” haeba a ena le banna ba babedi ba phelang ka nako e le nngwe. Ka baka leo, o tsetse, ka ketso ena, ditshwanelo tsa hae ng’a ho Modimo le Lehodimo, ka ketso ena. Ehlile o jwalo. Ke molelekwa mmusong wa Modimo, ho latela Mangolo ao ke sa tswa a bala.

<sup>57</sup> Le kereke e jwalo, ha e leka ho tswaka tumelwana le bodumedi ba mokgatlo mmoho le Lentswe la Modimo. A ke ke a nyalwa ke bodumedi ba mokgatlo, mme ebe Monyaduwa wa Kreste, ka nako e le nngwe. O tlameha ho shwa ng’a ho e mong. Molao o rialo, mona. Melao e mengata Lentsweng la Modimo. Mme oo ke molao wa Hae, Pauluse o bua ntho yona eo mona. E ke ke ya nyalwa ke kereke ya tumelwana ya lefatshe, mme ebe Monyaduwa wa Kreste, hobane (yena) e nngwe e thulana le e nngwe. Jwale, le hopole.

Ho re, “Be, re dumela *sen*a, empa ha re lumele *Sane*.”

<sup>58</sup> Haeba u nyetswe ke Kreste, Kreste ke Lentswe la Modimo. Ho Mohalaledi Johanne, kgaolong ya 1, ho itswe, “Lentswe le ne le le tshimolohong, mme Lentswe le ne le le ho Modimo, mme Lentswe e ne e le Modimo. Mme lona le ne le etswe nama la aha hara rona.” Kreste e ne e le Lentswe le phelang. Haesale e le Lentswe. E sa ntse e le Lentswe. E tla be esale e le Lentswe. E ne e mpa e le ponahatso ya ditholwana tsa Modimo, hobane E ne e le Mora Modimo.

<sup>59</sup> Mme mora ofe feela ke ditholwana tsa ntata’e, le jwalekaha u kile wa dula lethekeng la ntata’o, mmeleng wa ntata’o esale moshanyana, u n’u le ka ho yena. Leha ho le jwalo, a sa kgone ho buisana le wena, kaha a ne a sa u tsebe. Empa yaba, ka tshimo e jalwang e leng mma’o, wa tliswa lefatsheng wa hlaha o tshwana le ntata’o, yaba moo a ka qoqang le wena.

<sup>60</sup> Le lona le ne le le jwalo, bara ba Modimo le baradi ba Modimo, le pele kgwedi eba teng, dinaledi, kapa molekhule. Le ne le le bara le baradi ba Modimo, hoba le mpa le le ponahatso ya nama ya ditholwana tse neng di le ho Modimo tshimolohong. Hobane, sebopeho sa Bophelo Bosafeleng se seng feela, mme e ne e le wena, pele. Hajwale ha u tsebe letho ka hoo. Le mohla u nong u le ka ho ntata’o wa lefatshe ha u a tseba, empa u

bonahaditswe, le wena, ka setshwantsho sa hae. U entswe ka setshwantsho sa Modimo, mme u ne u bonahatswe tlotlisong le setswalleng sa Modimo.

<sup>61</sup> Mme, ka baka leo, ruri jwalekaha peo ya hao e ne e tlamehile ho ba ka ho ntata' o, pele ho tswalo ya hao ya hlaho, peo ya hao ya moya e ne e tlamehile ho ba ka ho Modimo, hobane u kgadimiso ya ditholwana tsa mehopolo ya Hae, le pele lefatshe le thewa. Hantle. Ha ho tsela ya ho e kwekwetla. Ke hantle. Jwale, jwale re a elellwa, ke hona, hore Bophelo boo bo ka hare ho wena, Bophelo ba Modimo ka ho wena, ho tloha motheong wa lefatshe.

<sup>62</sup> Jwale, jwale, u ke ke wa tswaka tumelo ya bodumedi ba mokgatlo le Lentswe, hobane di furalane haholo, e nngwe nq'a ho e nngwe.

<sup>63</sup> Ke hantle seo Satane a lekileng ho se etsa ka kutlwisiso ya hlalefo ya hae ho Eva. O amohetse Modimo a itsalo, empa o itse, "Ruri, le ke ke la shwa." Wa bona? Mme ba ile ba e dumela.

<sup>64</sup> Mme ke seo molawana o se entseng, bosiuong bona. Bodumedi ba mokgatlo bo arotse batho ho Lentswe la Modimo. Na Jesu ha a bolela, hore mohla A fihlang, "Lona, ka moetlo wa lona, le fetotse Melao ya Modimo ntho e se nang matla bathong"? [Phutheho e re, "Amen."—Mong.] Mme ka tumelwana ya rona, re qheletse setswalle sa Moya o Halalelang ho tlotsa Lentswe la Modimo le rokeletsweng moloko wona wa rona. Re arotse batho hona, ka bodumedi ba mokgatlo, hoo ba sa fumaneng monyetla wa ho Le bona.

<sup>65</sup> Jwale, Modimo, Yena, molokong o mong le o mong, O eketsa karolo e ntjha ya Buka ya Hae. Ntho yohle e tsamaya mmoho.

<sup>66</sup> Jwaleka ha mmele wa ka o bopilwe. Ho thwe o qadile ka mokokotlo, feela ntho yohle e ne e se mokokotlo. Ho tloha moo ho latela dikgopo, le ho tloha matshwafong, le ho ya matsohong, le diphaka, le maoto, le dintho tse jwalo, mme ka ntano ba motho eo ke leng yena.

<sup>67</sup> Mme le Modimo o bonahetse jwalo tshimolohong. Mme qetellong A hlaha e le Jehova, Modimo Ntate. Yaba O hlaha e le Modimo Mora, ka ho Jesu Kreste. Jwale O hlahile e le Modimo Moya o Halalelang. Modimo o le mong, ka dinako tsohle, diponahatso tse tharo tsa yena—yena Modimo eo.

<sup>68</sup> Jwale, re fumana lebakeng lena, hore, moloko o mong le o mong, Modimo o abile Lentswe la Hae ho tloha tshimolohong.

<sup>69</sup> Jwaleka ha phetoho-butle e tlile. Jwaleka ha Modimo a bopile pele, mohlomong, e ne e le . . . Ha re re O hlotse bophelo ba dimela, pele. Yaba O bopa bophelo ba diphoofolo, kgetlo le latelang. Yaba O bopa bophelo ba motho, kgetlo le latelang. E batla e le phetoho-butle, e ntse e phahama.

<sup>70</sup> Ho bile jwalo le ka Modimo le Kereke ya Hae. Tokafatso tlasa Luther. Kgalal-... Mono ho nntshuwa Monyaduwa wa Hae, jwale. O ntse a bopa Monyaduwa wa Hae. Tokafatso tlasa Luther; kgalaletso tlasa Wesley; le jwalo, wa bona. Yena, phetoho-butle ya Moya e hlahiswa haholwanyane le haholwanyane, hobane Mmele o ntse o botjwa, o ntse o atamela Hlooho, e leng Kreste, Mmele wa Kreste.

<sup>71</sup> Jwale, Yena, jwaleka mosadi, haeba A nyetswe ke Kreste Lentswe, A ke ke a nyalwa ke kereke ya bodumedi ba mokgatlo ka nako e le nngwe, hobane O tlamilwe ke yona. O tla... a ke ke a phela le banna ba babedi bao ka nako e le nngwe. Ba furallane, e mong nq'a ho e mong. E mong o rometsoe se-Modimo, e mong o entswe ke motho, ka baka leo ba furallane. Ho re, "Lentswe la motho ke leshano; la Ka ke Nnete." Modimo o itsalo.

<sup>72</sup> Di furalane hakalo, ka molao nq'a mohau, kamoo Pauluse a buang kateng mona. E mong o tlameha ho shwa, ho fumana e mong. "Mme haeba a leka ho ba tswaka, o tla bitswa mofebi." Oh! E nahaneng. New York, Arizona, bophareng ba setjhaba, e nahaneng. Modimo o boletse, "Ekare ha a leka ho nyalwa ke ba babedi ka nako e le nngwe, o tla bitswa mofebi." Ke mofebi ofe ya tla kena Lehodimong? Na Modimo a ka nyalwa mofebi? Lekgale bo. O re kopile ho se etse hoo. "O tla bitswa mofebi."

<sup>73</sup> Ha ho le jwalo, bana ba hae, haeba e le mofebi, bana ba hae ke ba bonyatsi. Ba bonyatsi! Ba bonyatsi ho eng? E seng ho kereke, empa ho Lentswe. Ke wa bonyatsi. Ke ponahalo e kakang ena ya Tshenolo 3 mona, ya letsatsi lena la morao, la mongwaha kereke ya Laodisea! Sehlopha se se kakang sa bonyatsi! Tubakano e kakang ya bodumedi ba mokgatlo! E fofo, ba itshwarang jwalo mme ba ipitse Bakreste, mme ba latole Lentswe la Modimo, "Ba nang le sebopheo sa borapedi, ba mpa ba latola matla a jona," etswe moporofeta a ba boletse jwalo.

<sup>74</sup> Lenyalo ke moetlo wa kgale ka ho fetisa lefatsheng. Lenyalo le ne le tshwarwe pele, mme la hlongwa, tshimong ya Edene.

<sup>75</sup> Mosadi o otlilwe ka dimelo tse ikgethang tseo a sa tshwanelang ho di silafatsa. Mosadi o otlilwe ka hoo. Ha ho sebopuwa se kang mosadi lefatsheng. Ha ho ntja e tshehadi, ha ho sethole sefe mofuteng ofe, se otlilweng ka semelo se kang sa mosadi.

<sup>76</sup> Ebile mosadi o ne a le siyo e—e hlolong ya tshimolo, kaha Modimo a tsebile hobane o tla tlola. Dithole tse ding tsohle di ne di ke ke tsa feba. Ke yena a nnotshi ya ka febang. Hola a etswa jwaloka ntho ya tshimoloho, e ka be ebile sesomo bohlaeng bo boholo ba Modimo. Wa bona? O entswe e le kgwabi ya monna.

77 Empa erekaha a lahletswe ka lehlakoreng lane, o boetse o babaletswe ka boikarabelo bo kgethehileng ho tswa ho Modimo, bakeng sa topollo. O ruile dimelo tseo a sa tshwanelang ho di silafatsa.

78 Haeba a ka di senya, o silafetse bophelo bohle. Ho sa tsotelehe o tshwarelwa hakae, a ke ke a bewa ya lokileng. Ke tla e ama nakwaneng. Ke tshwere Lengolo la yona, metsotsong e mmalwa. A ka tshwarelwa tshilafalo ya hae, empa bophelong bona a ke ke a bewa ya lokileng. E hlola le yena molebe. Lemohang jwale. O neilwe ntho ena. A ka tshwarelwa, empa a ke ke a bewa ya lokileng.

79 O filwe mmele wa hae, e le letlotlo le kgethehileng le tswang ho Modimo. Ha ho ntja e tshohadi, ha ho nonyana, ha ho phoofolo e nngwe, ha ho sebopuwa se seng se jwalo. Tjhe. O jwalo nnotshi. Ka hono, o a . . . Lebaka leo a kgethehileng hakana, o tlameha ho tlisa bophelo lefatsheng. Mmele wa hae ke dithari tsa bophelo, ke ka baka leo a neilweng letlotlo le hlokolosi lena.

80 Jwale ke hona moo le ka nnang la latola teng, ba bangata, lona baithuti ba thutamodimo. Ke sona se silafaditseng morabe wohle wa batho, ke bofebe boo ba tshimolohong. Thari ya hae e ne e silafatswe. O ne a tswale mafahla ao, Kaine le Abele. Ketso e le nngwe, bana ba babedi. Batlisisang Mangolo. Uhuh.

81 Lemohang jwale. Re fumana mmele wa hae e le thari e jalwang, mme ka baka leo ke letlotlo le hlokolosi, ho se silafatswe hoo. Jwale, ke bua jwale, ke taka setshwantsho sa hona, ho le bontsha moo Kereke e emeng teng. Ha ke bue ka lona basadi. O ka bang eng, se dipakeng tsa lona le Modimo, kapa lona banna. Empa ke bua ka Kereke le Krete.

82 Jwale, o filwe sena, ho tlisa bophelo bo ka abjwang ke Modimo Boyena a inotshi. Monna eka ba mojara peo, empa Modimo ke wona o tlamehang ho hlahisa bophelo. Ke hantle. Bo tlameha ho tla. Bophelo bohle bo tlameha ho tswa ho Modimo. Bophelo bofe kapa bofe bo tlameha ho tswa ho Modimo. Bo kgopame, ke ka baka leo bo tletseng sebe, empa bophelo bo tlamehile ho tswa ho Modimo. Ke Yena Mohlodi wa bophelo. Jwale o ruile letl- . . . e mong . . .

83 Mona ke batla ho bitsa dintho tse tharo tseo a sa tshwanelang ho sutha ho tsona. Jwale, e re ke sa bua, wena o dule o nahanne kereke ke sa bua le mosadi wa hlaha ka sena, jwaleka ha Pauluse a etsa mona, kgaolong ya 7 ya Baroma.

84 O ruile letlotlo le hlokolosi la molemo o loheletsweng ho yena ke Morena wa hae, molemo o ikgethang. Ha ho letho le o ruileng ntle le mosadi. Hantle. O o filwe ke Modimo. Ha a tshwanela ho silafatsa molemo oo.

<sup>85</sup> Ekare ha a etsa phoso, o tlamehile ho ipolela ho monna wa hae le pele a mo nka, mme a e lokise. Ke mokana kereke e kileng ya nyalwa ke molao, le yona e tlameha ho tla ema ka pela Kreste, pele ho lenyalo la bobedi. O tlameha ho ipolela hoo. Ha a sa etse jwalo, mme a dula le monna wa hae dilemo tse leshome ebe hona a ipolelang, o na le tokelo ya ho mo lahla mme a nyale mosadi e mong. Leo ke Lengolo. Bohlola ke bophelo bo sa hlwekang.

<sup>86</sup> “Josefa, o se ke wa tshaba, ho inkela Maria mosadi wa hao, hoba se emotsweng ke yena ke sa Moya o Halalelang.” O ne a hopotse ho mo lahla sephiring, wa bona, ke mohla a seng a mo lebeleditse. Haeba o se o mo lebeleditse, ho Modimo, o se o mo nyetse.

<sup>87</sup> Lemohang jwale. O ruile letlotlo le hlokolosi la molemo o filweng yena, oo Morena a mo otlileng ka wona. Ke Modimo mo neileng molemo oo. Jwaloka tshimong ya Edene, a ka re “e” kapa “tjhe.” O ruile letlotlo la bosadi le thekothata le filweng yena, leo a sa tshwanelang ho le roba. Bosadi boo ke buang ka bona ke boitshwaro ba hae, semelo sa hae nq’a banna. A sa dumelle monna ofe feela . . .

<sup>88</sup> Ho sheba diskhini tsena le ho sheba dikgalala tsena tsa ditshwantsho tse akanang, tse hamarelang, tse sonopang, tse bidikanang, hodima basadi bana. Mosadi ya etsang tse jwalo, boitshwaro ba hae bo hlephile. Ka mantswa a mang, mohlomong o a hlompheha. Empa, wa bona, ka pelong ya mosadi eo. . . Hang feela, ha maro ao, maro a bong, a dipounameng. Ha monna a aka mosadi, ka tshwanelo, ka nepahalo, o se a febile. Maro a bong a dipounameng tsa mosadi le dipounameng tsa monna. A ka mo aka letsohong, maro a bona a bong a ke ke a tswakana. Empa maro a bong a dipounameng. Mme na le bona bosawana bona bohle mono e—e Hollywood ya kajeno, ba ho kgateana hohle le marato a teetseng basadi hare, le dintho tse jwalo, mme bananyana ba shebile dintho tseo tsohle. Ha re makale maitshwaro a rona a bodile mme a putile, mme a pherehlane, wa bona, ke kahobane e beilwe pela bana. Ke hantle. E tlamehile jwalo bakeng sa letsatsi la ho qetela.

<sup>89</sup> Jwale kelellong tsa lona le hopole kereke. E akana ebile e kudupana, mme e itswaka le ntho ka nngwe ntle le Lentswe, ho dumella Diabolosi, le thuto le dipatlisiso tsa mahlale, le dintho tse jwalo.

<sup>90</sup> Athe, mahlale, thuto, ntho ka nngwe, e kgahlano le Modimo e tiile. Tsamaiso yohle ya tswelopele ya rona jwale e antikreste e tiile. Tsamaiso ya thuto e antikreste. Tswelopele e antikreste. E kgahlano le Modimo. O re, “Kgahlano le tswelopele?” Modimo o tla hlalisa tswelopele, le leng la matsatsi ana, e sa iketsang setlama le lefu ho yona. Tswelopele ena ya sekwale e tiile ka

Satane. Ke tlilo le pakela yona, ha Morena a ratile, bosiuung bona, ho tswa Bibeleng. Dintho tsena tsohle ke tsa Satane. Tswelopele ya rona e ntjha e ke ke ya kenyeletsa sena sohle.

O ruile bosadi bona bo theko e thata.

<sup>91</sup> Ha re makale banna ba itshwara tjena pela basadi, ke kahobane basadi ba itshwara tjena pela banna. O itotomela ntle mono a apere para ya marikgwana a makgutshwane, a mo tlentseng, mme a apere diaparo tsa banna le dintho, ka ntle seterateng, a ntse a menekana. Ho sa tsotelehe seo a se buang, mohlomong ho monna wa hae o hlwekile hlweko, empa, mahlong a Modimo, “Ke mofebi.” “Ya shebang mosadi ho mo lakatsa o se a mo febile pelong ya hae.” Mme ke yena ya ipepsetseng ho iketsa ntho eo.

Mme ehlile le kereke e entse jwalo mmoho le lefatshe.

<sup>92</sup> Lemohang. O otlilwe ka ntho eo: letlotlo la molemo, letlotlo la bosadi, mme e ntano ba letlotlo la bomme, ho hlompaha monna wa hae.

<sup>93</sup> Shebang feela kajeno. Metseng e meng, metseng e mengata, ba makga meketehadi ya metonana e bitswang sosaiti, maloko a kereke, le wona. Ba lahlela dikatiba tsa bona fatshe, mme bohle ba tahwa mme ba lahlela dinotlolo ka hara yona. Mosadi e mong le e mong o a tloha o inola senotlolo ka hara katiba, e leng sa monna a tla phela le yena mafelong a beke eo. Meketjana eo yohle e jwalo! Etswe, nka bua tse ngata mona, ha Morena a ratile, ha ke na nako ya ho kena ho yona. Sebodu se jwalo!

<sup>94</sup> Mme kereke le yona e mpe hakaalo, hantle, e bokana le ntho yohle, kanthe ha e a tshwanela ho kenela tse jwalo. E tlameha ho itulela le Lentswe.

<sup>95</sup> Meaho e itoketse. Dikokelo di itoketse. Dintho tsena tsohle di itoketse. Mananeo a thuto, hoo ho itoketse. Re tlamehile ho phela mona, re tlameha ho bala, ho ngola. Ke karolo e nngwe ya moruo eo.

<sup>96</sup> Ke mokana, re ne re sa tlameha ho apara diaparo, tshimolong. Ke tla rera ka yona, tsamaong ya veke, ha Morena a ratile. Empa re tlameha ho apara diaparo hobane Modimo o re neile diaparo. Empa, tshimolohong, re ne re sa di hloke. Re ne re kgurumeditswe ka lesira.

<sup>97</sup> Jwale lesira le mo rebile nq’ a sebe sa hae. Ha a tsebe hoba o ntse a etsa sebe, wa bona, jwaloka mohlang oo. Ka ntho . . . Jwale o sirilwe ke Diabolosi; mohlang oo o ne a sirilwe ke Modimo. Phapang ya yona.

<sup>98</sup> Jwale re mo fihlela a otlilwe ka letlotlo le thekothata lena a sa tlamehang ho le pshatla: la bosadi, ketso, ho itshwara ka tshwanelo, ho hodisa bana ba hae, a hlomphehe ho monna wa hae.

<sup>99</sup> Matsatsing ana, ha ba sa bo tsotella ho feta letho lefatsheng. Eka le ka dula ofising yaka mme la bona ha banna ba tlisa mafumahadi a bona, e le ha ba leka ho lokisa ditaba le Modimo mme ba ipolela banna bohle ba phetseng le bona, le ntho tsohle, esale ba nyalwa. Oh, o ka re, “Bao ke . . .” Tjhe. Bao ke Mapentekosta. Uh-huh. Ba bang ba ke ke ba tla. Ka baka leo ke . . .

<sup>100</sup> Ke bua kamoo e ka suthang kateng, ha o ntse o itswakanya le lefatshene, kereke, le difeshene tsohle le dintho tsa rona. Ha re tshwane le Pentekosta ya tshimoloho jwaleka motshehare o arohane le bosiu. Re ritseditse hole kae-kae, ho kena tshenyehong e lefifi kae-kae, mme re lahlehle.

<sup>101</sup> Ke letlotlo le le kakang le thekothata! Ke boikarabelo bo bo kakang ho mosadi! Jwale na le a bona hobaneng e le papiso ya Kereke, e jereng boikarabelo bo tshwanang. Jwaleka mosadi ha a jere boikarabelo bo thekothata ba bomme ba hae, melemong ya hae, ho monna wa hae, Kereke e jere boikarabelo bo thekothata thapelong le Lentsweng, le ho Kreste, jwaleka mosadi feela.

<sup>102</sup> Mme jwaleka mosadi ha a kgeloha le monna e mong; leha kereke e itshunya mananeong ana a thupello, le mananeong a kaho le dikolo, le dintho tse jwalo. Ha ke bue letho kgahlano le wona. A itoketse. A sebetsa molemong wa wona. Empa ha se . . .

<sup>103</sup> Jesu ha a eso re, “Eyang, le hahe dikolo.” O itse, “Le bolele Lentswe.”

<sup>104</sup> Ke hona moo ba Le telang teng. Ha se ho haha matlo a dithupelo, dikokelo, le dintho tse jwalo. Tseo di itoketse, empa eo ha se tshwanano ya Kereke. Tshwanano ya bona ke ho bolela Evangedi, empa re entse sohle ntle le hoo. Mme re ritsitse re kene, jwaleka Satane ha a entse, mme a e tswaka le bohashana ba Evangedi, ntho e nngwe, le ntho e nngwe, ho fihlela e dubakane e se letho. Bobodu, bo kopaneng le ntho yohle ya rona, lefatshene lohle! Ako shebe tlwaelo ya lefatshene.

<sup>105</sup> Ha ke bala *Reader's Digest*, nakwana e fetileng mona, bananyana ba thulanang le dilemo tsa menophose, le banna, ba thulanang le phetoho ya bophelo, dipakeng tsa mashome a mabedi le dilemo tse mashome a mabedi le metso e mehlano. Ba se ba kene dilemong tsa bona tse bohareng. Bobodu, (hobaneng?) ka baka la patlisiso ya mahlale ya dijo le dintho tse kgethutsweng boleng, ho tswa dinthong tsa hlaho tseo re tlamehileng ho di kenya mmeleng ya rona. Ha re letho re polokwe ya tshila e shwang.

<sup>106</sup> Jwale, le kereke e jwalo, le yona. E boemong bona boo.

<sup>107</sup> Yona ke papiso. Le yona e babaletswe ka melemo e thekothata ya Moya, e neilweng Yona, ho baballa Moya



le Lentswe, mme ha e a lokela ho feba le letho la lefatshe kapa selo. Haese ho itulela e le morwetsana ya hlwekileng Lentsweng, jwaleka mosadi ha a tlameha ho dula a hloka sekodi ho monna wa hae. Ke letlotlo le thekothata, ho hlompha Lentswe la Morena wa Yona hodima tumelo e lohilweng ke motho, bohlale, hodima bodumedi bo leng teng bo hlophilweng. Kereke e otlilwe ka letlotlo leo.

<sup>108</sup> Haeba ba re, “Be, kereke ya ka . . .” Ha ke tsotelle kereke ya hao e dumelang. Haeba e le kgahlano le Lentswe la Modimo, ikgule ho yona.

<sup>109</sup> Bibe e boletse, “Jesu Kreste esale yena maobane, kajeno, ka hosafeleng.” Mareka 16 e boletse, “Mehlolo e tla tsamaya le ba dumelang ke yona ena.” Efela ha kereke e rera e fapane le Hono, o se leke. Ako shwe nq’ a ntho eo. Ako tswalwe labobedi, Lentsweng la Modimo. “Eyang ka lefatshe lohle le bolelle mmopuwa e mong le e mong Evangedi.” E ne e tlamehile ho tsamaya bohole boo. “Mehlolo ena e tla tsamaya le ba dumelang, lefatsheng lohle, le mmopuwa ka mong ya tla dumela.” Na le a bona re E fapohile hakae? Ehlile. Empa E jarisitse boikarabelo ba Yona.

<sup>110</sup> Empa jwale shebang taba, Hollywood, e hlothile basadi ba rona dintho tse hlwekileng.

<sup>111</sup> Ke dutse mona ke shebile mosadimoholo ya ratehang, Kgaitsemi Schrader, bohlo ba basadi ba mona, le ka morao, le Kgaitsemi Moore ka mona, basadi ba hodileng ba hopolang dilemong tse mmalwa tse fetileng. Haeba mma bona, kapa esita le bona, ba ka tswela diterateng, kamoo basadi ba bang ba kajeno ba tsamayang kateng, ditho tsa kereke, mosadi eo ba ne ba ka mo hlahlella bohlanya. “O lebetse ho apara sekhete sa hae.” Be, haeba e ne e le bohlanya mohlang oo, le jwale ke bohlanya.

<sup>112</sup> Be, shebang, lefatshe lohle le ipaka le lahlehetswe ke kelello. Shebang dipolayano le dintho tse etsahalang hodima lefatshe jwale. Wa bona? Bohlanya!

<sup>113</sup> Ntho yohle e tlilo phethahatsa Ditshenolo. Re ka tshoha re tshwarana le yona, vekeng ena. Moo, dintho tse nyarosang tseo, tseo ha se dintho tsa hlaho. Ke dintho tsa semoya, tse etsang hore batho ba howeletse marako le dithaba, le ntho yohle, ho ba wela hodimo.

<sup>114</sup> Bohlanya bo feteletseng, bo phethahetseng boo lefatshe lena le tla sohlomela ho bona, hantle hona jwale, bo se bo batla bo kene jwale. Kgele, le hlile le bona mehlala ya bona. Ke boo moo bo leng teng. Bo—bo ntse bo sasanka hantle ka ntle seterateng, hantle tlase hara setulo sa kereke, bohlanya bo feteletseng, ho etsa dintho tseo motho a sa hopoleng motho a ka di etsa mme ebe motho wa tswelopele.

115 Shebang seo Hollywood e se entseng mosadi. Shebang ho jwang. E kgothoditse mosadi dimelo tse theko e thata. Re ka tswella, jwalo le jwalo. Wa bona?

116 O lahlehetswe ke sena tsohle. O kgonne jwang le ka mohla? Hoba ho fihlile sebetsa se masene se bitswang kereke, jwaloka se hlahile tshimong ya Edene. Motho ya masene, Diabolosi, o kene kerekeng mokana a entse tshimong ya Edene, mme a mo kenya teng ka leshano. O thetsitswe. Mosadi o ntse a nahana; ha a ikemisetsa ho etsa phoso.

117 Eva o ne a sa ikemisetsa ho sitwa. E ne e se ka boomo. Empa a . . .Bibele e boletse, ho Timothea wa Bobedi, Timothea wa Pele 3, "O thetsitswe." Mme ho *thetswa* ha se ha o etsa ntho ka boomo. Ke mohla o thetswang o ba o e etsa.

118 Mme ke sona hantle se hlahileng kajeno. O thetsitswe, ke thelebishene, ke makasine, ke batho bana, tsena, dintho tse ntle tsena tsohle tseo ba di tsamayang, ka ntle seterateng. Banana ba sejwale, ba sheba dimakasine mme ba shebe ditshwantsho. Ba sheba ka ntle seterateng. Ba bona diaparo babenkeleng. Kamoo Satane, sebetsa se seholo seo sa—sa dihele, se theohileng sa kena hara batho mme sa ba thetsa ho etsa dintho tsena! Mme mosadi o ikgopola a lokile. Mme o shwele athe ha a tsebe. O hole le Modimo. Na le bona kamoo a lahlehetsweng ke sena sohle, le kamoo e neng e le masene kateng?

119 Kajeno, ke batla le lellwe. Jesu o buile ka yona. Hape, ha le batla ho e bala, Jesu o e tlalehile e tla etsahala. Na le e tsebile? dihoreng tsa Hae tsa ho qetela, pejana ho thakgiso ya Hae. Ha re e baleng feela, Mohalaledi Luka, e—e kgaolo ya 23, nakwana feela, e le thuto ya sekolo sa Sontaha. Le qale ka temana ya 27, ke kgolwa e le yona e ke e tshwaileng mona. Jesu o ya Kalvari. Mamelang ke sa e bala. Ho lokile. Mohalaledi Luka 23:27, ke a kgolwa, ke hona moo re e fumanang. Letshwao la ka le e supile jwalo. Eya. Ke ena moo e teng.

*Jesu a latelwa ke boholo bo boholo ba batho, le . . . basadi, ba itetang difuba ba mo llelang.*

*Empa Jesu a reteleha ho bona a re ho bona, Baradi ba Jerusalema, se nteleleng, le mpe le llele lona, le bara ba lona.*

*Hobane, bonang, mohla—mehla e a tla, . . .ho tla thwe, Ho lehlohonolo dinyopa, le popelo e sa kang a tswala, le matswele a sa kang a anyesa.*

120 Nahanang, kajeno, ke dihlong ho fumana ngwana. Wa bona?

*Mohlang oo ba tla qala ho re ho dithaba, Le re wele hodimo; le lera- . . .le ho maralla, Le re pupetse.*

*Hobane akare ha ba etsa tseo ho sefate se setala, ho tla ba tla etswa jwang ho se omileng?*

121 Ho buwa ka mohla basadi ba sa tlo hlola ba batla bana. Ba batla ntja kapa katse, kapa ntho e kang eo, empa ha a sa batla bana. Hobaneng? “Ke Mme Motswetse wa kgale ha a fumana ngwana.” Wa bona? Ha a batle. Eo—eo ke hlahiso ya Hollywood. Ha e batle mosadi wa hae e le Mme Motswetse wa kgale. Ka baka leo, monna o tla etswa oporeishene kapa mosadi, e mong, e ba thibelang ho ba le bana. Ha ba batle bana ba letho.

122 Jesu o e buile. Mme yaba O reng? “Mohlang oo ba tla qalella ho howeletsa majwe le dithaba ho ba wela hodimo.”

123 O thibela pelehi, a tle a seohle meketjana. Ha ho ngwana ya anyang a tla mo kgathatsa. “Hoo ho tla mo sohlokanya seemo. Ka nako ha e le moimana, ehlile hoo, ho tla sohlokanya seemo sa hae. A se hlole a tshwana le pele.” Mme monna wa hae, o monyemo hakaalo o mo dumella ho itsamaela a le jwalo. Ha a batle ho mo etsetsa ngwana.

124 Jesu o e buile. Mme O boletse, ho re, “Mohla ba etsang tsena, mohlang oo ba tla howeletsa mafika ho ba pupetsa.” Ke ho Kgutla ha Morena.

125 Ba reka dikatse ka tjelelehadi, dintja, e tle e be bomme. Ke hantle. O tshwanetse ho otlala ho hong, hoba ke tlhaho ya hae e abilweng se-Modimo.

126 Ke a eellwa. Ke tsoma matsholo a maholo. Bere ya kgale mohla sehla se lokileng, mohla e hohelang bere e tona, e fumana madinyane. Ke madinyane a matle a itekanetseng, a ka bang boima ba diponto tse lekgolo kapa ho feta. E tla a pata kapa a kgohlele kae-kae boinotshing ba wona, hoba o tlilo hlahisa madinyane a mang. A hlaha ka Hlakola. Bere ha e tsebe letho ka yona.

127 A hlahela ka hara dithari tse nyenyane. Kamoo Modimo a a fileng bokgoni ba ho bula mekotlana ena, ka bowona, dintswana... ekare mokotlana wa cellophane. Di kgona ho iphatela. Mma tsona o kgalehile ho kgaleha. Ha eso je letho ho qala ka Mphalane, mme ena ke Hlakola. Di tla jwalo di mo anya hofihlela mahareng a Motsheanong.

128 Mme ere ha a bona madinyane a hae, ke madinyane a kwenneng a hodi-hodileng, a ka ba boima ba diponto tse leshome le metso e mehlano, tse leshome kapa tse leshome le metso e mehlano le le leng. Esale a mo anya. Hore lebeso o le fumana kae, oo ke mohopolo wa Modimo. O phela, ka boyena, mme o hlahisetsa madinyane lebeso.

129 Mme haeba a sa amohele peo, mme a se na madinyane, o tla a tsoma selemong seo, madinyane a selemo se fetileng, mme a fare lehlabula lohle, hobane ke hlaho a e filweng se-Modimo. E tlamehile ho phaphatha ho hong mafareng a yona.

130 Mme ha mosadi a sa etsetse monna lesea, o tla nka ntja kapa katse, kapa ntho e nngwe. O tlamehile ho fara se seng. Ke

hlaho. Empa haele ho tswalla monna wa hae ngwana, le ho mo hodisetsa ho sebeletsa Modimo, ke taba e hole le bokgoni ba hae. O tlamehile jwalo. Oh, o tla . . . Oh, a ka tlotlollwa naholo, ha a ka etsa jwalo, ke sehlopha sa hae se ratang sebe sa basadi bana ba moetso wa 1965.

<sup>131</sup> Ke papiso e nepileng ya kereke ya sejwale kajeno! Le kereke ya sejwale ha e sa batla letho la dintho tsena mona, ho hlodiya, ho howeletsa, ho bua ka dipuo, Diketso 2:38 ya masea a e teetseng hare. Eya. Eya. Wa bona? Eya. Ha a batle letho la moolo, le seboko, le ho hlodiya, “Amen! Alleluia!” Kgele, ngwana ya jwalo o tla mo nyaodisa ka bodumedi ba mokgatlo. Ha ba ka fumana ya jwalo ka hara e nngwe ya dikereke tsena, kgele, ba ka mo tjobela ka ntle ka potlako.

“Hobaneng le dumella dintho tse jwalo?”

<sup>132</sup> Ka baka leo, wa bona, e emere ntho e sele, hoba e ntse e hlahisa maloko ka mehla. Empa ha e batle letho la ho hlodiya, ho tjodietsa, ho kwakwatletsa, Diketso 2:38, o di nka e le dibopuwa tse madimabe. Ehlile di ka mo hlabisa dihlong. Di ka senya yena le thuto ya hae, ya maemo, le sehlopha sa kereke ya mahlale eo a e kenang mona. Ba ka mo kgarametsa ntle, mohla lekgotla le latelang. A ke ke a rua tse jwalo. Ka baka leo ha a batle ho emariswa ke Lentswe, hoba ke Lentswe feela le ka hlahisang se sa mofuta oo.

<sup>133</sup> Ho tswalwa ke Moya wa Modimo, e ruile Moya wa Modimo ka ho yona. Ho ngodisa kerekeng ka hlalefo le ho kenela ditumelwana ha se ntho e teng, moriri o ponngweng, sefahleho se ferefilweng; ntho e kang eo ha e yo ho Lona lohle. Ha o fumane tse jwalo Lentsweng la Modimo. O fumana ngwana wa mehla ya kgale, ya hlatsuweng, ya tletseng Moya o Halalelang, a tswetswe ke Moya wa Modimo, ya howeletsang, a hlodiya, a hlaba ditlatse, a boka Modimo.

<sup>134</sup> Taba eo e hole le bokgoni ba hae. Ha a batle ntho Eo. Oh, tjhe, monghadi! Tjhe, le ho leka. Ebe moo a etsang? O tswala para, ya sefahleho se takilweng, se tenang dishoto, mphi ya Jesebele, “dikatse” tsa bonyatsi, ba ba bitsa jwalo, ke a kgolwa ke yona. Wa bona? Ke a kgolwa ba e bitsa dikatse. Wa bona? “Shebang katse eo e tsamayang moo,” ba rialo, kapa ntho e kang eo, wa tseba.

<sup>135</sup> O tswetswe, kapa o nyetswe, o holahantswe le monna wa hae wa pele, Adama wa pele, ka Eva mosadi wa mofebi, mosadi wa pele wa Adama. O ka re, “Wa mofebi?” Ehlile e ne e le yena. Empa, oh, o ipolela Adama enwa, Adama wa pele, a shwele. “Oh, ehlile, o shwele kgale kwana. Ke tswetswe, botjha,” o rialo, “mme ruri ke nyetswe ke Adama wa Bobedi, Kreste, Lentswe.”

<sup>136</sup> Jwang? Lemohang seo a se ratang. Shebang nyatsi ya hae, le batla ho bona na o ratana le mang. Lentswe le bua taba

*Ena*, empa o itse, “Kereke ya ka e buile *sena*.” Ha ho le jwalo o ratana le mang? Monna wa hae ke mang? Ditholwana tsa hae di mo paka se a leng sona. Hantle haholo, di supa seo a leng sona. Lemohang. O ne a tswallwe, pele, ho Adama, hoba eo ke tswalo ya hae ya hlaho. Wa bona? Mme ha eso mo tlohele le jwale. Yena ke morati wa lefatshe. O itlaleha a tswetswe labobedi, ho Kreste. Empa morati wa hae, lemohang, esale Adama, le jwale, hobane o rata lefatshe.

<sup>137</sup> Mme ntho e nngwe—ntho e nngwe, lemohang o tswala bana ba mofuta mong. Hoo ho supa ntata bona, na ke Adama wa pele kapa Adama wa Bobedi. Ha Kereke e tswala ngwana wa Adama wa Bobedi, o itshwara se sa Adama wa Bobedi, mokana ba entse ka Tsatsi la Pentekosta. Bao ke bana ba makoma ba sebele ba Adama wa Bobedi. Wa bona? Hantle. Semelo sa bona se tshwana le sa monna eo le mosadi eo. E, monghadi. Baradi ba hae, ba takilwe sefahleho, ba ponggwe moriri, ba tena diaparo tsa banna, marikgwe. Bible e moleletse “ho se e etse.” O poma moriri wa hae. “Ke dihlong ho yena.”

O ka re, “Kwala molomo wa hao, tabeng eo.”

<sup>138</sup> Ke seo Lentswe le se buang. Ke mpa ke supa semelo feela. Ke seo a se etsang.

<sup>139</sup> Bara ba hae, bara ba hae ba tswetsweng ke yena, ba itshetlehile ka thuto, sekolo, sekolo se itseng sa Bible, se bitswang jwalo, kholeshe ya boholong eo ho thweng ke ya kgale, e ba qhotsa, ka seqhotsisi sa mofuta. Bao ba batlanang le bodumedi ba mokgatlo, ba tletseng borapedi se ka Kaine, ke ba bonyatsi Lentsweng ha kaalo ka Kaine; ka nepo, e mpa e le feela, ke ba bonyatsi ha kaalo ka Kaine, ehilile, ba batlanang le bodumedi ba mokgatlo. Le bona seo e leng sona?

<sup>140</sup> Modimo ha o eso hlophise bodumedi. Esale A le kgahlano le bona. Lentswe la Hae le kgahlano le bona.

<sup>141</sup> Empa ba itshwarella ka bona ba tiile, ka baka leo le ka bona seo ba se hlahisang. Hoo ho supa na papa bona le mama ke mang. Ka tshwanelo. Ka tshwanelo. Ke ba bonyatsi ha kaalo ka Kaine. Ke oo mofuta wa ngwana a mo tswetseng ka Eva. Ba tlohile Lentsweng, ke moo le bonang seo a se hlahisitseng. Ke hantle seo kereke e se hlahisitseng, ntho e tshwanang.

<sup>142</sup> Nka le pakela yona, ka Lentswe, hore ke hona moo thuto le tswelopele di tswang teng, ka Kaine. Ke hantle haholo. Hobane ba itlaleha. . . Empa bona—bona ba itlaleha e le bara ba Modimo, empa ba tswetswe ke bodumedi, ba rutilwe le ho rupellwa ke bodumedi, ntho yohle e sele. Ke hantle haholo. Hlalefo, masene! Kgele! Le noha e ne e le jwalo, ntata bona. Hantle. Ba hlalefile mme ke bareri ba mahlale ha kaalo ka Kaine. Wa bona? Ke ntho e le nngwe hantle.

O re, “Moena Branham, na ke nnete?”

143 Phetlang ho Genese 4:16 mme le fumane. Kgutlelang mona ho Genese 4:16, motsotso feela, le tla fumana kamoo e etsahetseng kateng.

*Yaba Kaine o tloha . . . pontsheng ya JEHOVA, a ya aha naheng ya Node, ka nqa botjhabela ho Edene.*

*Kaine a tseba mosadi wa hae; mme a emola, a tswala Henoke: mme a aha motse, mme a reella motse oo, lebitso . . . Enose, mora wa hae.*

144 Ho theohela tlase ho Tubale, ho theoha jwalo, hoba ba ile ba qalella, yaba ho hlaha batei ba disebediswa, mmimo, le tse jwalo. Tswelopele e tlile ka Kaine, hantle, ho haha metse, disebediswa. Banna ba mahlale ba tlile ka Kaine, peo ya noha. Jwale elellwang temana ya 25.

*Adama a boela a tseba mosadi wa hae;*

145 Jwale, o kile a mo tseba hang mme a tswala bana ba babedi. Batlisisang Lengolo. O ne a fumane Kaine le Abele. Ketso e le nngwe, le bana ba babedi. O re . . .

146 Ba mpoletse, nakwana e fetileng, e ke ke ya etswa, ya etsahala. Re tshwarane le tseko kwana Hollywood. Hollywood? Hona jwale re tshwarane le tseko kwana Tucson, e hlahletswe kgotla. Mosadi o tswetse ngwana wa mothomotsho le ngwana wa mothomosweu, ka nako e le nngwe. Ba re a ke ke a kgona. Ehlike a ka ba le dipeo tse pedi tse nonneng, hape. Hona jwale ba tshwarane le yona lekgotleng. Ke a tseba dintja di ka kgona. Diphoofolo di a kgona. Mme mono o fumane, monna e mosweu o itse, “Ke tla hlokomela ngwana wa ka, empa e seng yena.”

147 Mme yaba mosadi eo o a ipolela. O phetse le monna wa hae hoseng hoo, le monna wa mothomotsho thapama eo. “Haeba e kene,” ngaka e boletse, “nakong ya dihora tse mashome a mabedi a metso e mene, e ka etsahala ha peo e nngwe e nonneng e le teng mono.” Mme ke eo o e kgonne.

148 Mme ke hantle se etsahetseng mona. Kaine ya . . . Satane, hoseng hoo, ka noha; le Adama, thapama eo. Mohla a ne a . . . Mme yaba o fumana bana ba babedi.

*Jwale, Adama a boela a tseba mosadi wa hae (kgetlo labobedi); mme a tswala mora, . . .*

149 Hopolang, ha ho moo Biblele e tlalehileng Kaine e kile ya eba mora wa Adama. Ho itswe, “E ne e le wa e mobe,” e seng Adama, “Diabolosi.”

*. . . tseba (kgetlo labobedi), mme a tseba . . . mme a fumana mora, a mo rea lebitso la Setha: A re, ke hoba Modimo, o mphile . . . (E ne e se Peo ya nnete eo.) . . . mphile ngwana e mong sebakeng sa Adama, ya bolailweng ke Kaine. Ya . . .*

*Setha le yena, a tswala mora; a mo rea lebitso la Enose: mme ya eba moo ba qalang ho rapela lebitso la JEHOVA.*

150 Hoo ha ho tswe ho Kaine, molokong wa lesika leo, empa hoo ho tswa lesikeng la Setha.

Ka baka leo, “Kaine ke e mobe.” Noha ke eo e fihla.

151 Jwale lemohang. Bible e bua e hlakile mona, ho re, “Monna wa hae wa pele o tlamehile ho shwa,” e seng ho lahlwa feela. O tlameha ho shwa.

152 Ke sa tswa qetela ho rera ka *Lenyalo Le Hlalo*, mme bohle le a e tseba. Hajwale ha ke bue, ha kaalo, le phutheho ena mona, empa ke setjhaba ka bophara. Ke hantle. Jwale le bona se hlalileng mono, ho *Lenyalo Le Hlalo*. Mohla e . . . ? . . . Ditiiso tse Supileng di ile tsa manollwa, e leng tsona tse hlahisitseng Nnete ya yona ya makoma.

153 Ka baka leo, ho nyalwa ke Adama wa Bobedi, Kreste, Lentswe, o tlameha ho ikarola ka lefu, ho monna wa hao wa pele wa bodumedi ba mokgatlo, hoba ho se le a mong wa bona ya kgonang ho nka Lentswe la Modimo kaofela. Mpontsheng feela moo e leng teng. “Oh,” o ka re, “ya ka.” Thaka le leng le bua ka ya hae, le lona. Ako di kopanye, mme le iphumana le fositse bobedi ba lona, hang feela ha le hlophisa bodumedi. Balang Tshenolo 17. Ka baka leo, wa bona, o tlameha ho shwa nq’a ntho eo.

154 Jwale, ha ke bue le phutheho ena ya lehae. Ke hlile ke bua setjhaba ka bophara. O tshwanela ho shwa monneng wa hao wa pele. Haeba o kopane le Kreste mme o ntse o nyetswe ke bodumedi ba mokgatlo, o mofebi. O Laodisea.

155 Ho Kereke setjhaba ka bophara, re setse Jesu Kreste morao, Lentswe. Ho kena ho Monyaduwa, o tlameha ho boela o nyalwa ke Lentswe la Modimo, e leng Kreste. “Lentswe le ne le le tshimolohong; Lentswe le ne le le ho Modimo, Lentswe e ne e le Modimo. Mme Lentswe le ne le etswe nama la aha hara rona.”

156 Hang feela ha o tiisetsa mekgweng ya bodumedi ba motho, Lentsweng la Modimo, o bitswa, “mofebi.” Mme efela ha le tsitlallela tumelo ya bodumedi, ho ba setho sa kereke ya bodumedi ba mokgatlo bo latolang Lentswe, o “mofebi,” seo Bible e se buileng.

157 Jesu o itse, “Le ke ke la sebeletsa marena a mabedi ka nako e le nngwe. O sebeletsa Modimo kapa mamona.” *Mamona* ke “lefatshe.” “Ya ratang lefatshe, leha e le dintho tsa lefatshe, lerato la Modimo ha le yo ho yena.” Peo ya Modimo e ke ke ya aha ho yena ka nako e le nngwe (lerato la Modimo) athe lerato la lefatshe la kahare ka mono. Ha Peo ya Modimo e sebetse ka wena, ke Lentswe la Modimo. Lerato la lefatshe

le ke ke la aha ka mono ka nako e le nngwe. Jwale moriri o mokgutshwane o kae, le marikgwana a makgutshwane, le difahleho tse takilweng? Jwale ebe e ho kae?

<sup>158</sup> O ke ke wa hloka sekodi ho Kreste, Lentswe la Modimo, mme o ntse o sebeletsa bodumedi bo betlilweng ke motho ka nako e le nngwe. Bo kgahlano le Lentswe. Pauluse o buile mona. “Nq’ a e nngwe?” Baroma 7.

<sup>159</sup> Le jwale o ke ke wa tswala bara ba Modimo, ba Lentswe la Hae, ka sehlopha sena sa bodumedi ba bonyatsi. O ke ke wa kgona. Ka hara seqhotsisi sa hao, o ke ke wa hlahisa mora Modimo wa Lentswe. Ke ntse ke buisana le kereke. Empa o sa ntse o itlaleha o le morapedi haholo. Le Kaine o ne a le jwalo, mora seotswa Eva, ya tletseng borapedi, ya ahileng dialetare mme a nyehela sehlabelo, mme a lefa dikarolo tsa hae tsa leshome le ho etsa tsohle tseo morapedi mang le mang a ka di etsang. A mpa a hloleha ho boloka Lentswe leo. A hloleha ho fumana tshenolo.

<sup>160</sup> Mme tshenolo ke yona feela ntho, tshenolo ya Lentswe. Yona keng... Tshenolo keng? Jesu o itse, “Hodimo lejwe lena Ke tla aha Kereke ya Ka, mme dikgoro tsa dihele ha di ka ke tsa E hlola.” Tumelo ke tshenolo; hobane Tumelo o e senoletswe.

<sup>161</sup> “Abele, ka Tumelo, o hlahisitse ka tshenolo (Tumelo), o hlahiseditse Modimo sehlabelo se molemo ho sa Kaine.”

<sup>162</sup> Kaine o hopotse ba jele diapole. Ba sa ntse ba fupile mohopolo oo, empa e ne e se yona. E ne e le bofebe, peo ya noha. Mme mono mohla Ditiiso tse Supileng di ne di manollwa, di pakile mme tsa e kgodisa. Buka ya ka malebana le yona e tswile. Ke kgolwa, mona re tshwere sekete jwale. Wa bona? Lemohang. Ke ho latela Mangolo, ho qala ho Genese ho isa ho Ditshenolo.

<sup>163</sup> Mme nakong ya qetelo, difate tse pedi tseo di hlahisa peo mme di a ipaka. Ke rona bana, hantle kajeno, Laodisea le Monyaduwa, e hlakile mme e totobetse Lengolong kamoo e ka kgonang, mme e ka pela difahleho tsa lona hantle. “O ke ke wa sebeletsa Modimo le mamona.” O ke ke wa ba Mokreste ya hlokang sekodi le modumedi wa Bibeletse mme wa ikopanya le mofereferere wa bodumedi ba mokgatlo. O ke ke wa kgonang ka nako e le nngwe. E mong o tlameha ho shwa, e mong a tle a phele.

<sup>164</sup> Le jwale o ke ke wa hlahisa mora wa Lentswe la Modimo. Le kereke e ke ke ya kgona ho hlahisa. Ha di batle ya mong wa bao, bana ba llang, ba howeletsang mme ba bua ka dipuo, le dintho tseo tsohle. Bao, o ke ke wa e kgona ka hara kereke ya bodumedi ba mokgatlo. Ba ke ke ba nna ba o boloka. Ha ba ke ba hlahisa ba jwalo. Ba ba tshwara mme ba tsukutla matsoho a bona mme ba re, “Ha o dumela, o na le Wona. Hang feela ha o



ngola lebitso la hao bukeng, ke phetho seo o tlamehileng ho se etsa.” Wa bona? Ke—ke bana ba bonyatsi Lentsweng, athe ba ntse ba ipolela e le borapedi.

165 Ba emere bohlae le tsebo ya Satane hona, kereke e jwalo! Ba romela batho ba bona hole kwana sekolong, ho ithuta ho qapodisa “amen” hamonatjana feela. Ba ithuta ho qapodisa sena sohle, mme ba rue bohlae. Ke eng? Ke kemariso ya Diabolosi. Satane o kile a emarisa Eva ka’ng? Ho se dumele Lentswe, ho ithuela dihlaefo, bohlaefi, mme hoo ho sentse mmopo wohle. Ke sona hantle seo e se entseng Lentsweng kajeno, kereke. E ikemarisitswe ka dikolo tsa Biblele le dikholeshe, le dinto tse kang tseo, ho bala, ho ngola, dipalo, mme ha ba tsebe letho ka Modimo mokana Mokgothu a tseba ka bosiu ba Egepeta. Ba tseba ditumelo tsa bona tsohle, buka ya bona ya merapelo, le ntho ka nngwe, empa ha ba tsebe letho ka Modimo.

166 Ba tseba mohla Lentswe le netefatswang, etswe Modimo a ne a bue morao mono mme a balla moloko ka mong ha o ntse o etla Lentswe la Hae. Nowe ke enwa a fihla, mme a rerela moloko oo.

167 Jwale, ho ka thweng hola Moshe a fihla, ho re, “Ha re haheng areka?” Ekabeba o fapohile motjha. Empa e ne e le moporofeta. O ne a tshwere tshenolo ya Modimo.

168 Modimo a e netefatsa e le Nnete. O ile a ntsha bana, ho ntsha Iseraele, le ho bontsha Topallo ya Mollo ka pel’a bona, mme a netefatsa moporofeta; le ho bolela hantle seo A tla se etsa, mme A e etsa.

169 Ba itse, “Modimo a se ke a bua. Ho mpe ho bue Moshe, esere mohlomong ra shwa.”

170 A re, “Ha Ke sa tla bua le bona ka mokgwa oo, empa Ke tla ba hlalsetsa baporofeta, mme ke bona ba tla bua.”

171 Yaba mono ho ema Esaia, ho re, “Morwetsana o tla emola.” Monna ya jwalo letsatsing le kang la mohla. . . Morwetsana a ka emola jwang? “Re tswaletswe Mora: Ngwana o tswetswe, re neilwe Mora. Lebitso la Hae o tla bitswa: Moeletsi, Kgosana ya Kgotso, Modimo o Matla, Rabosafeleng. Hodima terone ya ntate wa Hae, Davida, O tla busa. Mmuso wa Hae o ke ke wa ba le bofelo.” Ho tla ba jwalo jwang? O ne a sa tsebe. O mpile a bua seo Modimo a se boletseng. Ke taba e hlohang kutlwisiso efe feela, hlalefo. E hlola patlwisiso efe feela ya mahlale. Ke Lentswe la Modimo.

172 Jwale re hlohla baithuti ba rona ba kholeshe ka thutamodimo ya Biblele ya mefuta yohle le dinto tse jwalo, thutamodimo e betlilweng ke motho, e fupere sehlopha sa kereke se le Laodisea hantle, kamoo Modimo a e boletseng kateng. Oh, kgidi! Ke a e sheba, mme ke a tlakasela. Ho

emiriswa dikutlwisiso tsa hlalefo! Le pele o ka kena o tlameha ho ba lekolwane la sekolo se phahameng. O tlamehile o be o fumane. . . o tlameha ho itlhahisa pela ngaka ya mahloko a kelello le pele o tlotsetswa mosebetsi.

<sup>173</sup> Na le ka nahana ka Petrose, Jemese, le Johanne ba itlhahisang pela ngaka ya mahloko a kelello? Le sa hopola bao ba lekgolo le mashome a mabedi hodimo mono, ba sa kgoneng le ho tekena lebitso la bona? Ba ema pela ngaka ya mahloko a kelello, ho bona haeba ba. . . haeba tsohle tsa bona. . . na ba tjhorile kelello, le dintho tse jwalo? Ba ne ba tjhorile, empa e ne e se kutlwisiso ya hlalefo kapa patlisiso ya mahlale. E ne e tlike ka Matla a Modimo. Mohla O ne o ba kgahlola, ha ba ka ba tseba letho haese ho etsisa seo Moya o Halalalang o se boletseng ho etswa. Ba sa tsotelle hlalefo ya letho, seo kereke e se buileng, seo baprista ba se buileng, se boletsweng ke *sena*, *sane* se se boletseng. Ba ne ba tsamaiswa ke Moya; banna ba sa tshabeng letho.

<sup>174</sup> Mohalaledi Johanne wa Pele 2:15, O boletse, “Ekare ha o rata lefatshe, leha e le dintho tsa lefatshe, lerato la Modimo ha le yo ka ho wena.” Wa bona? Ka baka leo o ka emariswa jwang ke Lentswe la Modimo le kgalemang lefatshe, le kgalemang Hollywood, le kgalemang feshene yohle ya yona, le kgalema meketjana ena yohle le boitshwaro boo, le tsohle tse reeletsweng jwalo tlasa lebitso la borapedi? Le a e kgalema. Lentswe le ka hla la emarisa motho: mosadi ya pommeng moriri a ka kgona jwang, ya takilweng sefahleho, ya apereng marikgwana a makgutshwane?

<sup>175</sup> Moreri a ka kgona jwang, ho tswa mona mme a kenela kholeshe ya thupelo, mme a ntano sheba Diketso 2:38 mme a bona ho se motho ka hara Bibeletse a kileng a kolobetswa ka maemedi ao, mme a re o emarisiswe ke Lentswe la Modimo? O ntse a le bolella leshano! O rekisitse boholo ba hae. O febile kgahlano le Seo a se boletseng. O lahluwe, hlalolong.

Modimo o tliho iphumanela Kereke e hlokang sekodi, hantle feela, Monyaduwa.

<sup>176</sup> Bibeletse e boletse, “Lentswe ha le yo ka ho wena.” Ha ho le jwalo o ntse o tswala bana ba mofuta mong? Bodumedi bo emere. Ha ho lefu le hlalileng ho o arohanya le nyatsi ya hao ya pele.

<sup>177</sup> “Ba ha Joneses ba tla nahanang ha nka tshoha ke lla ke bua ka dipuo? Ba tla nahanang ha nka boela ka kolobetswa?” Ke mopoto wa motonana! Ana o nyetswe ke ba ha Joneses? Ana o nyetswe ke kereke? Ana o nyetswe ke Kreste, Lentswe?

<sup>178</sup> Jwale, ke ka baka leo a sa ntseng a tswala bana ba hae. O na le bana ba mofuta mong? A mang a mabitso a bona kajeno ke ana: dikatse, dikgaolaboloko, dilalome, di-rickies,

di-ricketas. Dikitse, dikgaolaboloko, tseo ke ditho tsa kereke. Ehlile. Ke bara ba hae bohle, bara ba Kaine, e leng bara ba sebata se bohla, ba boreledi bo mathumisa.

<sup>179</sup> Jwale tadimang ka kelohlolo nakwana, ka pono ya hao ya moya, tadima moya wa hao. Ako qamake feela. Ke bua setjhaba ka bophara jwale. Tadimang metsotso e mmalwa feela, lona ka ntle mono Tabernakele ya Branham, lona ba ka hara ditabernakele tsa Lebopo la Bophirima, le Arizona, le hohle moo le leng teng. Itjhebeng metsotso e mmalwa feela. Le re, “Molaetsa o o rerang, Moena Branham, o fosahetse.” Ako itjhebe nakwana. Dumellang Moya o Halalelang ho hlahloba dikello tsa lona ka Lentswe, le tla dumellana le Molaetsa. Dumellang Krete, Lentswe le tlotsitsweng, le hlahlobe letswalo la hao. Mo dumelleng ho kena ka ho lona, ho bona haeba Le lokile kapa tjhe. Mme ke e nngwe ya dintho tse pedi tseo ke di thonyang, athe ho ka ba le tse makgolo.

<sup>180</sup> Na Bible e dumella mosadi ho poma moriri wa hae? [Phutheho e re, “Tjhe.”—Mong.] Ana Bible e a dumela, e dumellana le boraro, dikolobetso ka lebitso la “Ntate, Mora, Moya o Halalelang”? [“Tjhe.”] Ha ho ntho e jwalo. Ana Bible e dumella mosadi ya aparang diaparo tsa monna? [“Tjhe.”] Be, nkang tse tharo tseo mono feela, athe ho sa na le makgolo a tsona. E hlahlobeng ho latela Lesedi la Lentswe la Modimo.

<sup>181</sup> O re, “Nna ke setho sa kereke.” Kaine le yena. Eva le yena. Bible e a lepa, matsatsing a qetelo, Laodisea e tla ba jwalo.

<sup>182</sup> E re Moya o Halalelang o hlahlobe letswalo la hao, mme o tla dumellana le Daniele 5:12. Mohla mofumahadi a emang pela Beltsatsare, mme a re o fumane moporofeta, Daniele, hara bona, mme ke moqhaqhohli wa mehopollo. Ako dumelle Moya o Halalelang. Ke yena Moporofeta wa letsatsi. Mo dumelle ho kena pelong ya hao hona jwale le ho e hlahloba ka Lentswe la Modimo, mme dipelaelo ka Molaetsa di tla qhibidiswa. O qhaqholla dipelaelo tsohle. Ako iphumanele, e amana le Lentswe la letsatsi lena hantle.

<sup>183</sup> O ke ke wa rera molaetsa wa Luther kajeno. E kena ho Wona, empa ao ke maoto. Uh-huh. Uh-huh. Ho ke ke ha rerwa Wesley. Ho ke ke ha rerwa Pentekosta. Re tloletse ka nngane ho ntho eo. Ba hlophisitse bodumedi mme ba shwele. Bao ke tlhaka.

<sup>184</sup> Tlhaka e ne e nyolohe ka leqoba, ao ke maemo a pele a kereke. Jwale, hoo ha ho tshwane le tlhaka ya pele e keneng mobung, koro.

<sup>185</sup> Maemo a bobedi a hlahella ka pholene. Hoo ho sa ntse ho sa tshwane le thollo. E mpa e tshwana le yona ho feta. E ntse e ipha sebopeho sa thollo ho feta. Empa ehlile maqoba ha a tshwane le thollo e keneng mobung. Ke pelesa ya bophelo

bo nong bo le ka hara thollo. Empa ya etsang? Ya hlophisa bodumedi, jwalekaha hlaho yohle e sebetsa mmoho. E ile ya shwa.

<sup>186</sup> Yaba eng? Bophelo bo matha bo kena ka hara tjellane. E hlahile dinthwana—dinthwana tsa dipolokwe tse leketlang ho yona, ekare dinthwana—dinthwana tsa dithollo ho yona. Di tshwana le thollo ya mannete, empa ha se yona.

<sup>187</sup> Ebe moo e welang ka hara lekgapetla. Mme e hlahisang? Lekgapetla.

<sup>188</sup> Jwale, ha o tshwara thollo ya koro, mohla koro e qalang e hlaha. Mme Jesu o itse, “Hlaku ya koro.” Mme ebe o nka koro eo o a e phetla. O phetlile tlhaka. Mme o e shebile. O re, “Re fumane thollo ya koro.” Ela hloko. E tshwana le thollo hantle, empa ha ho thollo ka ho yona. Ke lekgapetla.

<sup>189</sup> Ao ke Mapentekosta, “Hoo ho ka,” jwaleka Mattheu 24:24 a boletse, “thetswang le bona Bakgethwa matsatsing a qetelo, hola ho ka etswa.” Empa ere ha o phetla lehlaku ka morao ho lehlaku, ha o fumane thollo ya letho. Thollo e dutse motsheo kwana ka morao ho yona. Wa bona?

<sup>190</sup> Mme ebe moo Bophelo bo tswang bodumeding ba mokgatlo, bo kenang ka hara thollo. Ebe ho etsahalang? Ha thollo e qala e hlaha, mme e hola hore E tle e kgurumetse ntho e nngwe, bodumedi ba mokgatlo bo ikgula ho Bona. Hobaneng le jwale re eso fumane ho hahilwe bodumedi ka Sena? Ba ke ke ba kgona le ka mohla. Ke thollo. E ke ke ya tswelapele. Re nakong ya bofelole. Ka baka leo jwale E tshwanela ho etsang jwale? Ho robala ka pela Mora, ho butswiswa, ka nepo, Lentswe le tle le butswiswe pelong ya hao, ho hlahisa le ho phela seo re buang ka sona. E, monghadi.

<sup>191</sup> Ke moo o sa tlo hlola o tlelwa ke dipelaelo, ha o dumella Moya o Halalelang ho o senolela Lona, jwalokaha mofumahadi a boletse ka Daniele.

<sup>192</sup> O ka re, “Hona hohle ho amana le sehla sa teboho kang? O bua ka’ng, Moena Branham? Ke ena mona, e se e le kotara pele ho robong. Ha o eso bue letho ka sehla sa teboho.” Wona ke Molaetsa o mokakang o malebana le yona, ho nna! E, ehlike.

<sup>193</sup> Bontate bajaki ba ile ba lebohela bophelo ba bona bo sa tswa fumanwa botjha. Ba ho arohangwa le bodumedi ba kgale ba Senyesemane le tumelwana, ba ka nyalwa ke Lentswe le letjha, le tlotseditsweng mongwaha wa bona; ke hantle, Lentswe le letjha, le tlotseditsweng mongwaha wa bona, bakeng la letsatsi la bona.

<sup>194</sup> Ka hona re ka leboha, jwaleka bajaki, tjee ka Abrahama, ho ikarola dinthong tsa lefatshe, metswalleng ya rona yohle. Abrahama e ne e le mojaki. Modimo o re arohantse le borapedi bohle bo shweleng. Ke bua le setjhaba ka bophara jwale,

ditumelwana tsohle tse shweleng. Le ho ya ho eng? Ho re arohanya, le ho re bulela lefatshe le letjha, Molaetsa o motjha wa letsatsi lena.

<sup>195</sup> Pentekosta e omme e shwele, jwaleka Luther, Wesley, le tseo tsohle. Ke dikereke tse bokantsweng mmoho feela. Batho ba lokileng ba teng ka mono, le jwale, ba tlamehile ho tswa.

<sup>196</sup> O ile A etsang? O manolotse Ditiiso tse Supileng tsa Molaetsa wa ho qetela. Na le lemohile seo? Ditiiso tse Supileng, etswe, diphiri tsohle tsa mengwaha kereke e supileng di ne di tiisitswe ka Ditiiso tse Supileng. Bahlabolli ha ba fumana nako ya ho etsa hoo mehlang ya bona. Ha ba ka ba phela nako e lekaneng. Empa haele tshenolo e bokwang ena ya Ditiiso tse Supileng, e manoletswe rona matsatsing ana a qetelo, ho tswa seporofetong se yang Arizona.

<sup>197</sup> Kamoo nkileng ka botsa Modimo, tsatsi le leng, “Ebe O etsang ka nna ka ntle nahathote ena?”

<sup>198</sup> Na le tsebile Moshe o ngotse Testamente e Ntjha... kapa Testamente ya Kgale? Ehlile o entse jwalo. Dibuka tse nne tsa pele di hlalisa molao, ntho ka nngwe; Genese, Exoda, Levitike, le Deutronoma. Ke yena ya ngotseng Testamente ya Kgale. Ho etsa hoo, a tlameha ho tela metswalle yohle ya hae le baratuwa, mme a kena nahathote.

<sup>199</sup> Pauluse o ngotse Testamente e Ntjha. Ke hantle. O ngotse Baroma, le Baroma le sohle sa Yona mono, Baheberu le Timothea, le tse jwalo. Mme ho ka etsa jwalo, a tlameha ho ikarola, le ho theoha a kena Arabia, nahathote, dilemo tse tharo, ho fuwa tshenolo ya Modimo.

<sup>200</sup> “Oh,” o rialo, “Mattheu yena, Mareka, Luka, le Johanne?” E ne e le bangodi ba ngodileng feela seo Jesu a se entseng.

<sup>201</sup> Pauluse o ne a ikgethe mme a kopanya Lentswe mmoho. Ke hantle. Be, ha ho le jwalo, shebang, haeba e qositse hono, mme ba ile ba tlameha ho kena nahathote, ho ya hole le baratuwa ba bona.

<sup>202</sup> Le hopole eng, *Nako Ke Efe, Monghadi?* Ba bakae ba kileng ba e utlwa? E re, “Amen.” [Phutheho e re, “Amen.”—Mong.] Na e ne e nepile? [“Amen.”] Ha ho le jwalo matsatsing ana a qetelo re tshwere tshenolo, ya Molaetsa wa Morena Modimo ho phutha Monyaduwa wa Hae mmoho. Ha eso tshepise mongwaha o mong. E tshepise tse mongwaha wona: Malakia 4, Luka 17:30, Mohalaledi Johanne 14:12, Joele 2:38. Ditshepiso tseo di itshwanela le Johanne Mokolobetsi ya itsebahaditseng ka Lengolo.

<sup>203</sup> Jesu o kile a Itsebahatsa. Ba itseng? “Ha re batle motho ya jwalo!” “Johanne ke motho ya hlaha.” Kereke ya sitwa ho e amohela. Ke moralo oo. Le kajeno kereke e ke ke ya e amohela.

204 Empa, ho Bakgethwa, Modimo o ntse a bitsa Bakgethwa. Ba e tseba: ho bitsa Monyaduwa ya hlwekileng, Lentswe, Kereke ya letsatsi la ho qetela, Mofumahadi ya kgethilweng wa Morena Jesu Krete, Lentswe. Haeba... Jesu ke Lentswe. Ba bakae ba e dumelang? [Phutheho e re, "Amen."—Mong.] Ho lokile. Ha ho le jwalo, kamehla Monyaduwa ke karolo ya Monyadi, ka hona Monyaduwa e ke ke ya eba bodumedi ba mokgatlo. Eka kgona e be Lentswe, le bonahaditsweng, ho ba Monyaduwa wa Krete. O tshepitsitse ho e etsa. O boletse kamoo A sebeditseng kateng. Le ka mohla ha a sebedise... ha a kgelohe moralo wa Hae. Esale A e sebetse ka moralo oo. O e sebeditse, nako le nako, ka moralo. O boela a e sebedisa, ho bitsa Monyaduwa wa Hae ya hlwekileng letsatsing la qetelo, Rebeka e motle o emetse Isaaka wa Hae. Ke nako e babatsehang ha kakang!

205 Ke ena e hlahella ponahalong, dibuka tse pedi tse tla le hlolla mohla le balang buka ya *Mengwaha e Supileng ya Kereke*. Dibuka tse pedi: Buka ya Bophelo, ho itswe, e nngwe e re o ka ngola lebitso la hao ho yona, ho yona ha o ke o hlakolwa; e nngwe e re o ka hlakola lebitso la hae Bukeng ya Bophelo. Taba ena e totobatsa ka phethahalo, hantle mona. Ke tllilo kgefutsa metsotso e mmalwa, mohlomong, hodima ntlha ena pele re kwala, le ho tshwarana le sena pele re kwala.

206 Bophelo bo hlokolosi, ho Modimo, mme bo ngodilwe bukeng. Modimo ke Moqadi wa bophelo. Le a e dumela? [Phutheho e re, "Amen."—Mong.]

207 Bophelo ba rona ba nama mona, boo re bo ruileng, ke kgopamiso feela. Ka nepahalo e tlamehile e be e le bophelo bo nepahetseng, le ho qaleng, empa bo kgopamisitswe ke tswalo ya hlaho. Bophelo ba pele, kapa kopano ya hao ya pele, o matahantswe le yona tswalong, ka hlaho, ka ketso ya nama. Ka nako ha motho wa hlaho a ikopanya, monna le mosadi mmoho, ha ba kopana ka bong, e leng ketso e hlakisitseng bophelo ba hao ba pele mona, mme bona bo ikgomahantse le sebe le lefu. O ka sitwa jwang ho se bone peo ya noha?

208 Ha o bona mosadi, e leng kgwabi; ha ho sethole se tshwanang le yena; se entsweng jwalo, a ntse a tseba hobane a ka thetswa. Modimo o tsebile. Efela ha A sa tseba qetello esale qalong, ekabe E se Modimo. Haeba E se mohlokapheetso, haeba E se... Mme E ke ke ya eba mohlokapheetso e se motsebatsohle, motlalahohle, ya tsebang dintho tsohle, Mohlolehi. Ka hona O tsebile dintho tsohle, mme A tlamehile ho bopa mosadi eo.

209 Monna o ne a se na mosadi. Mosadi le monna e ne e le ntho e le nngwe. A ena le moya o motshehadi le o motona ka ho yena.

210 O ne a tlamehe ho arola, ho nka kgwabi, ka mora hoba tlhaho yohle e etswe. Ha ho sethole se bopilweng ke Modimo, se le popong ya mantlha, se ka etsang jwalo. O bopilwe jwalo, ho etsa hoo. O tsebile hore o tla e etsa. Haeba A sa tseba, E ne e se Modimo.

211 Empa, bonang, ditholwana tse ka hara Modimo di ne di tlamehile ho pepeswa. O—O ile a tlameha ho ba Mopholosi. Mme ka ho etsa dintho tsohle di phethehile, kamoo A kileng a di bea, ho be ho se letho le ka lahlehang. Oh, se beng bana. E bang banna le basadi. Re pheletsong ya tsela. Lemohang.

212 Jwale, e ne e le hlaho, e ikgomahantseng le lefu. Monna wa hao wa pele, ya neng a o busa, e ne e le hlaho ya hao e tlileng ka tswalo ya hlaho. Ka hlaho, o rata lefatshe hobane o lefatshe, mme o karolo ya lefatshe. Ho jwalo? [Phutheho e re, “Amen.”—Mong.] Ditakatso tsa hao, ka hlaho, e le ho rata lefatshe o leng karolo ya lona. O karolo ya hlaho. Le dumela seo? [“Amen.”] Mme eo ke ntho ya hao ya hlaho.

213 Eka kgona o tswalwe labobedi ke hona. Eka kgona o ikarole; o tlameha ho shwa nqa monna wa hao wa pele. O ke ke wa phela le yona. O ke ke wa re feela, “Be, ke tla mo hlala, mme ke mo totomele mono ho fihlela mohlang oo.” Tjhe, monghadi. Ha ho ngolwe lengolo la hlalo! O a shwa. Hlaho ya lefatshe e tlameha ho shwa. Bohashana ba hae ka bong bo tlameha ho shwa. O tlameha ho boelangwa, ka botjha, le Hlaho e nngwe.

214 Lebitso la hlaho ya hao ya pele, le ne le tswalwe, mme la ngolwa bukeng ya bophelo. Mme diketso tsohle tsa hao di kile tsa ngolwa ho yona, le tsona. Tsohle tse o kileng wa di etsa mehlang ya hlaho eo tsa ngolwa bukeng, e bitswang buka ya bophelo.

215 Na le lellwa, ho Daniele, mohla a fihlang ho “Moholo wa Matsatsi, eo moriri wa Hae o leng bosweu ba boya. Leshome la sekete atisa ka mashome a dikete a tlile le Yena, ho Mo sebeletsa; e—e Monyaduwa. Mme yaba ho phetlwa dibuka.” “Mme ha boela ha phetlwa Buka e nngwe, yona e le Buka ya Bophelo.” Wa bona? Bahalaledi ba se ba dutse mono, Kereke, Monyaduwa. “Mme yaba ho phetlwa Buka e nngwe, yona e le Buka ya Bophelo.”

216 Jwale, wena, empa yare mohla o ne o arolwa le kopano eo, ka lefu la moya. Ka hlaho ditakatso tsa hao ke ho kuta moriri wa hao. Ka hlaho ditakatso tsa hao ke ho apara dishoto, ho ferefa sefahleho sa hao. Takatso ya hlaho ya hao ke ho hlalefa, kgwalebohlašana, tsebanyane ho feta e mong. Eva o kile a batla hoo. O kile a batla yona ntho eo.

217 “Be, kgidi! Wena nthwana, moreri wa pedi-ka-nne, a o ka hla wa pealla mono wa mpolella? Ke tshwere Ph.D., LL.” Ke

yona ntho e o lelekelang hole le Modimo ho feta, nako le nako ha o eketsa letho. Wa bona? Wa bona? Ke hantle. Ke nnete. Wa bona?

<sup>218</sup> Eva o kile a nka hoo. A ba a emeriswa kemaro ya mokgalo oo. Kereke e jwalo kajeno, ka dikolo tsa Bible le borabohlajana. Mme, le shebe, e nngwe ha e dumelane le e nngwe, ke hlaba ya hleke-hleke e kileng ya bolelwa ke Bible, “Babilona.”

<sup>219</sup> Monyaduwa o tseba moo A emeng teng. Ke ba mmalwa. Ha se ba bangata ba tla bolokeha; ke ba mmalwa ruri, ruri, ba mmalwa ruri. O ka re, “Be, mono, ho itswe, ‘dikete.’” E. Empa ba tswa dilemong tse dikete tse pedi, hape, mongwaheng ka mong oo E tswileng ho wona. Hohle. . .

<sup>220</sup> Mongwaha wa Luther le sehlopha seo; mme yaba o a shwa, mme ba ikela, ba hlophisa bodumedi; ya nto ba Wesley; mme yaba ho latela mapentekosta, le jwalo. Mme makalana wohle a Mabaptise, Presbeteriane, Bamethodise, Banazarene, Pilgrim Holiness, le ba jwalo, wa bona, tsohle di hlahile mono jwaleka lehlaku.

<sup>221</sup> Empa, le hopole, mohla e theohang; mme thollo e qala e butswa. Le fumana, pele thollo eo e ka butswa, sohle se ka hara tlhaka se tlameha ho shwa. Allelua! Ana ha le bone moo re emeng teng? Bophelo bo boetse ka hara thollo. Ke eng? Jwaleka yona thollo e keneng mobung, ke yena Jesu ka sebopoho sa Monyaduwa, matla a le mang, Kereke e tshwanang, ntho e tshwanang, Lentswe le tshwanang. Lona Lentswe le montsweng le haola dinthong tsena mme la hlahella ka ntle mona, mme la hlahisa hlooho mona. Mme Bophelo bohle bo haotseng mona, bo thonakile batho ba bona. Jwale bo a ipopa bo hlahisa hlooho, ya Hlwibilo. Ke tla bua ka yona hosane bosiu, kapa bosiu bo hlahlamang, bo bong, ha Morena a ratile.

<sup>222</sup> Be, o arohane le kopano ya hao ya pele, ka lefu la moya. Jwale o boetse o tswetswe botjha, kapa o boetse o nyetswe, ke kopano e ntjha ya moya; eo e seng ya bophelo ba hao ba hlaho ba dintho tsa lefatshe, empa e le ya Bophelo Bosafeleng. Yona peo e kileng ya aha ka ho wena tshimolohong, e o fumane.

<sup>223</sup> Jwale, buka ya hao ya kgale e tlohile, e tsamaile le kopano ya hao ya kgale. Jwale, lebitso la hao le ka hara ya kgale, ka hara ntho ya hao. . . le fallisitswe. Jwale, o re, “O mpoella hore buka ya ka ya kgale. . .” Modimo o e lahletse Lewatleng la Hae la Tebalo. Wena u eme o phethahetse ka pela Modimo.

<sup>224</sup> Jwale, lebitso la hao le Bukeng e ntjha; yona ha se buka ya bophelo, empa ke Buka ya Bophelo ya Konyana, se lopolotsweng ke Konyana. E seng buka ya hao ya kgale ya kopano ya hlaho, empa ya hao e ntjha, Monyaduwa. Allelua! Bophelo bo botjha ba hao bo Bukeng ya Bophelo ya Konyana, lengolo la hao la lenyalo, alleluia, moo peo ya hao ya



Bosafeleng, ho tloha tshimolohong, e itshwarellang teng. Jwale ha o a tshwarelwa feela, empa o beilwe ya lokileng. Thoriso! “Ho bewa ya lokileng,” Baroma 5:1 e itsalo. Eya. Baroma 5:1 e boletse, “Ha ho le jwalo re beilwe ba lokileng ka tumelo.”

225 Ako hlahlobe lentswe leo. Lentswe leo ha le bolele tshwarelo. Lentswe leo le bolela tokafatso. Ha le re o tshwaretse.

226 Ho tea mohlala, o utlwile hoba ke ne ke tahlwe mme—mme ka etsa dintho tse mpe, le ntho ka nngwe. Ebe moo o tlang, o buisana le nna. O ntano fumana hoba ha ke a di etsa, ebe o a tla, o re, “Moena Branham, ke a o tshwarela.” O a ntshwarela? Ha ke a e etsa, tabeng ya pele. Wa bona?

227 Jwale, haeba ke e entse, ke molato. Empa o ka ntshwarela, mme ke tla hlakolelwa molato. Empa le jwale ha kea bewa ya lokileng, hoba ke hlile ke e entse.

228 Empa lentswe, *lokafatsa*, ke mokana o sa etsa letho ho hang. Amen. Le ho nkelwa hlohong, ha e natswe ho hang. Ebe e entswe jwang? Ka hara Buka ya Modimo ya Lewatle la Tebalo, buka ya hao ya kgale le lenyalo e hlakilwe mme e shwele. Mme le mehopolong ya Modimo ha e fumanwe. Amen. O beilwe ya lokileng. “Ka baka leo ha re beilwe ba lokileng.” E kile ya qoswa. O kile wa qoswa. Ha o a e etsa, le ho qaleng. Kopano ya kgale e wetse Lewatlang la Modimo la Tebalo. Le ho qaleng, o ne o sa nyalwa ke yona. Yena, Monyadi, o nkile sekgobo sa hao, ka Boyena, sebakeng sa hao, a u emela. O nkile sebaka sa hao, hoba o kile wa rerelwa Yena, ho kena ho Monyaduwa wa Hae, pele lefatshe le thewa. Bible e itsalo. Wena o Peo e kileng ya rerwa pele.

229 Taba ee u e entse jwang le ka mohla? O kene ho yona ka thetso ya lenyalo la hao la pele, ho motswadi wa hao wa mofebi, Eva. Ha se phoso ya hao. Ka tswalo ya hao ya hlaho, o tlile o futsitse Eva, ya febileng. Ke ka hona o tswetsweng o le mofebi. O moetsadibe, le ho qaleng. Ke hantle. O hlahletswe teng ka thetso. Ha o a ba le . . . Tjhe, wena, ha se phoso ya hao.

230 Ha se wena ya e entseng. Hobane, peo e nyenyane e neng e ahile ka ho wena, e ne e tla ba wena, le pele lefatshe le thewa. Modimo o ngotse lebitso la hao Bukeng ya Bophelo ya Konyana.

231 Jwaleka pale ya ka ya ntsu e nyenyane, le e utlwile bohle. Sethole . . . Mopolasi wa kgale o kile a fuamisa e—e sethole, ka mohla o mong. Ka hona a se na dithole tse lekaneng kwana . . . mahe a tla kena tlasa sethole. Ka hona a fumana lehe la ntsu, yaba ba le sunya tlasa sona. Mohla ntsu e tswalwang, e le tsuanyana e qabolang ka ho fetisa eo ditsuanyana tseo di kileng tsa e boha, tsuanyana ya kgale ya ntsu ya nna ya itsamaela jwalo. Mme sethole se ntano re, “Keke, keke, keke, keke.”

232 Ntsunyana ya re, “Ha ke tsebe mokakatletso wa dintho tseo, empa ke sa ntse ke ba setse morao, leha ho le jwalo.”

233 Mme yaba di tswela serapeng sa modiko mme ya qala ya fata diqubung tsa moitedi. Mme sona, “Keke, keke, keke. Ntho ena e monate. Ntho ena e monate. Ako ikopanye le rona. Mme sena ke sona se. . .”

234 Ntsunyana eo ya kgale, e sa kgone ho ja ntho eo. Wa bona? Feela ya—ya itsamaela le kgoho kaha e sa tsebe. E sa tsebe seo e ka se etsang. Mme yaba e tswela ka ntle koo, mme e thonaka *sena* kapa *sane*. Mme feela ntsunyana ya nna ya. . . e sa e utlwisise, empa e—e sa tsebe kamoo e etsang. Feela ya bona ditsunyana tsohle di e etsa, empa phapang yona e teng. Yona e sa rate.

235 Ka baka leo, tsatsi le leng, mme a tseba hoba o qhotsitse mahe a mabedi. Ka hona a qala a tsoma e nngwe eo, a rura a dikoloha, a batla, eka Moya o Halalelang o moholo. Tsatsi le leng a rura hodima seratswana tsa modiko, bodumedi boo ba mokgatlo. A sheba tlase mane, mme a bona lesele la hae. A howeletsa. E ne e le Kodu ya ntho e dumang ka hara yona. [Sekgeo lebanteng—Mong.] Oh, Hoo ho duma hamonate! Oh! Ere feela peo ya nnete e rerilweng-pele le e tswetsweng, e leng e rerilweng ke Modimo, e utlwe Lentswe la Modimo, ho yona E fetoha mmimo. O a Le tseba ke Nnete.

236 O kgathaditswe ke dintho tseo tsa bodumedi ba mokgatlo, le hona, “Tloo o ngodise ho rona. Tloo, o tsamaye le rona. Re tshwere moketjana wa boithabiso. Re tshwere *sena*. Re tshwere. . .” E ne e sa utlwahale hantle, ho mothwana eo.

237 Ya re, “Mora, ha o setho sa sehlopha seo, le hona. O ngwana ka. O wa ka.”

238 Ya re, “Mama, modumo oo o monate. Ke tla etsa’ng ho tswa?”

239 “Qhoma feela. Ke tla o qhautsa.” Uh-huh. Ke phetho se o tlamehang ho se etsa.

240 Lentswe la Modimo la tlotsitsweng ha le netefatswa pela motho ofe feela ya tswaletsweng ho ba mora wa Modimo, eo ka ho yena a nang le peo ya hora ena e rerilweng, o tla bona Molaetsa wa Modimo ruri jwaleka ha Modimo a le teng Lehodimong. Martin Luther o kile a Le bonela ya hae. Wesley o Le bonetse ya hae. Pentekosta e Le bonetse la yona. Jwale o reng ka wena? Uh-huh. Ba kene bodumeding bo hlophilweng. Lentswe le e ahlolang ke lena; le o bolellang se re tlamehang ho se fumana kajeno, mme e le hantle Malaki 4 le ditshepiso tse ding tsena tsohle tsa hora. Le bonang? Le shebileng? Amen. Ke rona bana. Dintsu tsa nnete, tsa makgonthe di a utlwa. “Dinku tsa ka di utlwa Kodu ya Ka. Osele di ke ke tsa mo latela.”

241 Hobaneng? E kentswe ka hare ka mono ka boitherelopele. O kile a tlotsetswa ho ba mora wa Modimo. O ne o le ka ho Modimo pele ho thewa lefatshe. O mpa feela o bonahatswa letsatsing lena bakeng sa thoriso ya Hae le kganya. O ka e kgona jwang ntle le ho hlompha Lentswe la Hae, le ho ema le Lentswe ka leng la Modimo? E, monghadi. Etswe, o le karolo ya Lentswe leo, ka boitherelopele. Hobane, shebang, Modimo ke Lentswe. Le a e dumela na? [Phutheho e re, "Amen."—Mong.] Be, ha ho le jwalo, haeba. . . Esale E le Lentswe. "Lentswe le ne le le tshimolohong." Mme haeba Lentswe e ne e le Modimo, etlaba o ne o le ka ho Modimo. Lentswe, kabelo ya hao eo o tlamehang ho e phetha, e ne e bewe ka ho Modimo pele lefatshe le thewa. O ne a u bone. O u tsebile. O ne a u rerele morero oo.

242 Ke a le bolella, ruri jwalekaha ntsu eo e eleletswe kodu eo, ho jwalo e—e Mokreste wa nnete, ya tswetsweng labobedi o eellwa Kodu ya Modimo e buang ka Lentswe, ha ba Le bona le tlotsitswe mme le netefaditswe. Shebang. O ile a lelala hodimo *Mane*. Ha a ka a bona sethole sena sa kgale se kakatletsang tikhlohong *ena*, "Ikopanye le rona mme o ye ka *mona*. Mme o ye ho *sena*, mme o ye ho *sena*, le *sane*." O bone e—e sebopuwa seo a na a ratile ho ba sona, ho sasanka sebakeng, a howeletsa, a lokolohile, hodimo kwana dibakeng, hodima manong wohle le dintho tsa lefatshe. Allelua! O ne a batlile ho ba ntho eo kaha e ne e le ka hare ho yena ho ba seo.

243 Mme monna ya tswetsweng ke Modimo, mora wa Modimo, o tlamehile ho rua semelo sa Modimo. O tlameha ho tshwana le Modimo. O hlompha Modimo. Ke karolo ya Lentswe la Modimo. Mme matsatsing a na a qetelo, a Monyaduwa ya nkang tshobotsi, wona matla ao A neng a le wona tshimolohong, a nyolohile ka mekgatlo *ena*, le dintho tse jwalo, mme a tswa a tlela Monyaduwa. E ke ke ya eba letho ntle le seo.

244 Ba tlamehile ba be ba Le bone, Bajude bao matsatsing a bona, mohla ba Le bonang le bonahatswa mono pela bona, ho latela kamoo moporofeta a Mo boletseng kateng. O itse, "Le batlisisa Mangolo; ho Wona le hopola le *ena* le Bophelo Bosafeleng. Ke Wona a Mpakang. Ekare ha Ke sa etse mesebetsi ya Ntate wa Ka, le se ke la dumela ho Nna. Empa leha le sa dumele ho Nna, le mpe le dumele mesebetsi eo Ke e entseng."

245 Ba itse, "Bontata rona ba jele manna feelleng ka dilemo tse mashome a mane. Rona re tseba moo re emeng teng."

246 A re, "Mme e mong le e mong o shwele," ke ho re, ba arohane ka Bosafeleng. E mong le e mong o shwele. Ke ba bararo feela, ba babedi ba tswileng ho milione, dimilioneng tse pedi. Ke a le mong hara milione.

247 Kgele, tsaradiso, ha lero le tswa botoneng le botshehading, ka tlwaelo ho nonne lehe le le leng. Ho na le lehe le le leng,

peo e le nngwe e nonneng, haeba o kile wa bona tswadiso ya makgomo. Lemohang. *Mona* ho fumanwa e—e mahe a milione; *mona* ho fumanwa dipeo tse milione; mme ka nako ha a—a lokollwa, ho ya bokellana ka hara popelo, a kgasa ka hara tjhupu mme a kena popelong, a kopana. A mang ke mahe. Mahe a milione; dipeo tse milione. Ho nonne lehe le le leng feela mono. Ho nonne peo e le nngwe feela. Wohle a phela. O ka bona manamane ao a ntse a tlolaka ka mono, thojana eo o ka e hlomang hodima thutswana ya mollo.

<sup>248</sup> Mme Demos le bao ba mmametse bosiuang bona, mme o sa hopola mohla re ba nkang. O kile a nkuka a ntheosetsa mono, ho mpontsha kamoo e sebetswang. Ditjhupu tseo tsa teko, mme yaba o kenya a lekanang ao o ka a hlomang ntlheng ya thutswana ya mollo. Mono keha e le manamane a dikete le dipoho ka mono, empa ho phela e le nngwe feela hara tsona. E le nngwe feela hara tsona! Mme mona ho dutse polokwe e kgolo ya tsona, *mona*. Mme o tla elellwa, e nngwe e ye e hahabe e tswa hara lena *mona*, ho tshelela ka kwana, peo e fetele ka *mona*; mme lehe le tla tswa hara mahe a mang ana ka *mona*, mme a tla kopana. Mme a mang wohle a tla shwa. Leha ho le jwalo, a ntse a phela, empa a shwa.

<sup>249</sup> Hobane, Ntho e teng, O teng ya nontshitseng *sená*, le ho tlotsa *sená*, le sona. Ke boitherelopele, moena wa ka. Ehlile. Modimo ke wona o tlamehang ho rera na etlaba moshanyana kapa ngwanana, ya hloho-kgubedu, hloho-ntsho, kapa seo e ka bang sona. Se rerilwe ke Modimo. Ke sephiri se fetang le tswalo ya morwetsana, ho nna. Empa, lemohang, a mang wohle a shwa.

<sup>250</sup> Ho kile ha tswa batho ba dimilione tse pedi, ba bina, ba howeletsá, ba etsa tsohle. Ba bua ka . . . ha ba ka ba bua ka dipuo. Empa ba howeletsá, mme—mme isa thoriso ho Modimo, mme ba hobela hodimo-le-tlase lewatleng, mme ba etsa tsohle tseo ba bang ba di entseng, empa ke ba babedi feela ba keneng lefatsheng la pallo. Kalebe o kile a kena, Kalebe le Joshua, ba babedi feela. Ke a le mong ho ba milione. Tswalong ya hlaho ke a le mong ho ba milione. E mong le e mong o ne a hlohonolofatswe ka ho tshwana.

Oh, Iona Mapentekosta, ke kgolwa le ke ke la selwa.

<sup>251</sup> Motho a le mong ho ba milione. Shebang. Lefatsheng kajeno ho thwe Bakreste ba dimilione tse makgolo a mahlano. Hola Jesu a ka fihla, le Yena ho ka tsamaya ba makgolo a mahlano, ha ho le jwalo, haeba dipalopalo tseo di nepile. Kgele, kajeno ho lahleha bongata bo fetang bono letsatsi ka leng, lefatsheng. Ha ba tsebe letho ka yona.

<sup>252</sup> “‘Ke a utlwisisa,’ bangodi ba itsalo, ‘o a tseba ho re . . .’ Hobaneng bangodi ba bolela hore—hore, ‘Eliase e ka kgona a fihle pele?’” Ba rialo ho Jesu.

253 O itse, “Eliase o se a tlike mme ha le a ka la tseba.” Wa bona? O ne a phethile ka tshwanelo seo Mangolo a se boletseng se tla Mo hlahela. Wa bona? “Mora motho le yena eka kgona a utlwe bohloko. Tlase . . .” Ha ba ka ba Mo lemoha. Leha ho le jwalo, ba le ka hara kereke bohle. Bohle ba ipoletse ba phela.

254 Mme ha u ka dumella feela ka sebele, Mokreste ya tswetsweng labobedi, mohlanka wa sebele wa Modimo, haeba a ka utlwa Lentswe leo la Modimo, o tla pholletsa hara bodumedi boo bo hlophilweng, ho fihla mobung oo wa nnete o nonneng, ka Lentswe, mobu o lengwang. O tla e etsa feela. Ha ke tsebe na o e etsa jwang. Modimo o e reretse ho etswa.

255 O ne o thetswe tshimolohong, ka lenyalo la hao la pele. Jwale o a tseba nnete keng. Jwaleka ha ke boletse, mohla ntsu e nyenyane e utlwang Kodu ya Monyadi, e ne e ye ho Yona, Lentswe le tlotsitsweng la Modimo, le netefaleditsweng letsatsi la ho qetela.

256 Nowe e ne e le Lentswe le netefaleditsweng letsatsi la hae. Na le dumela seo? [Phutheho e re, “Amen.”—Mong.] Be, molaetsa wa hae o ke ke wa sebetsa kajeno.

257 Moshe e ne e le Lentswe le netefaleditsweng letsatsi la hae. Na le dumela seo? [Phutheho e re, “Amen.”—Mong.] Kajeno o ke ke wa sebetsa. Jesu e ne e le . . .

258 Johanne e ne e le Lentswe le netefaditsweng. Na le dumela seo? [Phutheho e re, “Amen.”—Mong.] Matsatsing a Jesu o ka be o sa sebetsa. Ruri le kgale. Tjhe, monghadi. “Molao le baporofeta di tiile ho fihlela Johanne; ho tloha mohlang oo, ho kena Mmuso wa Mahodimo.”

259 Baapostola, bona ba hlophisitseng Bibe. Luther ke enwa a bitoha, hlabollong, mantse a hae, hono, kereke ya hae, e ke ke ya sebetsa kajeno. Wa Wesley o ke ke wa kgona. Wa Mapentekosta o ke ke wa kgona. O sebeditse letsatsing la bona.

260 Empa ke letsatsi le leng. Ena ke manollo ya Ditiiso tse Supileng. Ke a tseba E utlwahala e hlolla ho lona, empa Modimo o e nefaditse ka nepahalo ena. Ha ho—ha ho potso ho Yona. Ka phethahalo feela! Ha ke e akgele phuthehong ena ya lehae mona. Ke bua le batho setjhaba ka bophara. Wa bona? Le ka etsa seo le se batlang.

261 Jwale lemohang Lentswe le tlotsitsweng la letsatsi la hae, o leng karolo ya lona, ka boitherelopele. Wena hang-hang, ekare, o tsebile. Mohla o ne o utlwa Hono, wa tseba ka potlako hoba o ne o le ntsu. Wa boela wa lemoha hoba ha u kgoho ya bodumedi ba mokgatlo, le ho qaleng. Wa tseba hobane phoso e teng mono. Phoso e teng, ke hantle, hoba o tsebile o ne o tshwasitswe ke yona, tshimolohong.

262 Yena, Monyadi, o tloisitse sekgobo sa hao, “Mme di lahletswe Lewatleng la Tebalo, ka hlatsuo ya Metsi ya Lentswe

le ka Madi a Bophelo.” Ke seo Biblele e se buileng. Monna wa hao wa pele a na o nyetse, lefatshe; Monyadi ya tlotsitsweng, ya neng a o rere pele, o u hlatswitse ka hlatsuo ya Metsi. Ka “kereke”? [Phutheho e re, “Tjhe.”—Mong.] Ha e utlwahale hantle. Ha ke re? [“Tjhe.”] O ka e fumana alamanakeng, empa e seng Bibeleng ya Modimo. “Ka hlatsuo ya Metsi ka Lentswe.” Ka hara Lentswe! Wa bona? Ka . . .

<sup>263</sup> O eme o beilwe ya lokileng ka botlalo, eka hoja o sa e etsa tshimolohong. Wona ke Molaetsa wa ka ho Kereke jwale. Jwalekaha o . . .re sa tloha moyeng, motsotsong feela. O eme, haeba o eme Lentsweng la Modimo le Lentswe la Modimo, amen ka nngwe, jota ka nngwe, hlaku ka nngwe. O eme kae? Ke leka ho le bolella, ho ikgula makgapetleng ao. Mme o tswe o kene mona ka hara koro, moo o ka butswang ka pela Mora. Ke utlwa ho hoba ha sekele. O eme o phethehile, o lokafaditswe, eka hoja o eso e etse le ho qaleng. Alleluia!

<sup>264</sup> Le bua ka letsatsi la teboho! Ke ikutlwa monate. Ke leboha seo ho feta sohle seo ke se tsebang.

<sup>265</sup> U hlwekile, o hloka sekodi, o Monyaduwa ya se nang sebe wa Mora Modimo o phelang. Monna le mosadi ka mong ya tswetsweng ke Moya wa Modimo, mme a hlatswitswe Mading a Jesu Krete, a bile a dumela Lentswe ka leng la Modimo, o eme eka hoja a eso etse sebe le ho qaleng. O phethahetse. Madi a Jesu Krete! O ka kgona jwang . . . Haeba monna . . .

<sup>266</sup> Hola ke ne ke tlameha ho shwa hosasa, monna e mong a nka sebaka sa ka, nke ke ka shwela sebe seo. Motho e mong o nkile sebaka sa ka.

<sup>267</sup> Mme Jesu, Lentswe, o nkile sebaka sa ka. A fetoha nna, hore moetsadibe, ke tle ke fetohle Yena, Lentswe. Amen. Ha nke ke itshwarelle ka Lona, e seng ka kereke. Lentswe! Amen.

<sup>268</sup> Oh, kopano eo ya moya ya Krete le Kereke ya Hae jwale, mohla nama e fetohang Lentswe, mme Lentswe le fetoha nama, ho bonahatswa, ho netefatswa. Hantle seo Biblele e boletseng se tla etsahala letsatsing lena, se etsahala, letsatsi le letsatsi. Kgele, e bokellana ka potlako hakana mono, mafeelleng ano, le dintho tse etsahalang, hoo ke sa kgoneng ho matha ke bapile le yona. Re ntse re atamela ho Kgutla ha Jesu, ho kopangwa le Kereke ya Hae, moo Lentswe le fetohang Lentswe. Pitso ya Moya o Halalelang, o ntse o hlahloba dipelo!

<sup>269</sup> O eme, ka botlalo. Le ho qaleng ha o eso etse sebe. Ebile Modimo ha o tsebe. E ka hara Lewatle la Tebalo. Ha o a e etsa. O ne o qositswe ka sona, ke moqosi. Empa ruri, ho tloha tshimolohong, o no o rerwe ho ba mora le moradi wa Modimo. O eme mono, o hlatswitswe. Mme buka ya hao ya kgale ya hlalo e lahuwe, mme e shwele, e hlakotswe ka botlalo, esita le mohopolong wa Modimo.

270 O Monyaduwa wa Krete ya hlwekileng, ya hlatswitsweng Mading a Krete. Mora Modimo ya thekothata, ya hlwekileng, ya emeng a hloka sebe ka hlweko, Monyaduwa-Lentswe a sa silafalang eo A mo hlatswitseng ka hlatsuo ya Metsi ya Madi a Hae ka Sebele; e leng ya entsweng nama mme a bonahatswa, A tle a nke lona ba kileng ba rerwapele sefubeng sa Ntate, pele ho tshimoloho, kamoo le Yena a kileng a ema kateng. E ne e le tholwana e kgolo eo ya Modimo, e bitswang “lerato.”

271 Sohle seo o leng sona, lona le bahlanka ba Modimo, sohle seo Modimo a batlang le se etse, moo sebaka sa hao se leng teng. “Modimo o beile ka hara Kereke, ba bang e le baapostola, baporofeta, baruti, badisa...” O ba beile ka boholo ba boitherelopele ba Hae ka Boyena. Mme o ne o le hoo, le ho qaleng.

272 Lenyalo la hao la pele le hlakotswe. Le entswe jwalo. Ha o eso se etse, le ho qaleng. Hobane, ntho e nngwe feela e neng e ka kgona, ke hore Modimo a theohe, ka Boyena, mme a nka sebaka sa hao ka sebopeho sa Mora wa Modimo, Jesu Krete, mme a o hlatswa ka Metsi, a hlatsuo ya Metsi ka Lentswe. Lentswe; e seng bodumedi ba mokgatlo! Lentswe le o hlatswitse. Empa ha o sa eme ka hara Metsi a Lentswe, o ka hlatsuwa jwang? O sa ntse o le matheba jwaleka Eva.

Oh, wena Konyan’e ratwang e shwang, Madi  
a Hao a bohlokwa  
A ke ke a lahla matla a Wona le ka mohla,  
Kereke ya Modimo e lopolotsweng  
E be e bolokwe e se hlole e sitwa.

273 Sebe ke’ng? *Sebe* ke “ho se dumele.” Ho se dumele ho (eng?) Lentswe; ho se dumele ho Modimo, e leng Lentswe.

274 Hlweko, ha ho tshilafalo; oh, allelua; kapele ho tla tojwa dipakapakeng; amen; ho ema malala-a-laotswe. Nahanang. Diaparo tsa hao, di hlatswitswe ka Metsi a Lentswe le fophang madi! Lentswe le fetoha Madi. Lentswe le ne le o fophele madi, mme o hlatswitswe Lentsweng le fophang madi. Lentswe, le fophang madi! Bophelo ba Modimo bo leng ka hara Lentswe, mme Lentswe le ne le o fophele madi, o tle o hlatsuwe ditshileng tsa diotswa tsena, le ho hlwekiswa le ho halaletswa ka hlatsuo ya Metsi ya Lentswe, le ho bopa mohopolo wa hao le pelo di tsepame ho Modimo le Lentsweng la Hae.

275 Jwale, o tseba kang hobane Le nepile? Ha Modimo a theohe mme a Le netefatsa mme a paka.

276 O re, “Be, ha ke eso Le dumele ka mokgwa oo.” Ha ba ka ba Le dumela ka mokgwa wa Jesu, empa Modimo a Le paka. Ha ba Le dumela ka mokgwa wa Nowe. Ha ba Le dumela ka mokgwa wa Moshe. Keha ba ikemiseditse ho nka polelo ya Baalame ka Lona, “Bohle re a tshwana, ka hona ha re matahaneng mmoho.”

“Ikgetheng,” Bibe e boletse, “ho se sa dumeleng.”

<sup>277</sup> Allelua! Jwale lemohang. Ha se ho fela seo o leng sona, empa o habile Lenyala la sekapapakeng. Mme o rwetse lesale la letjhato la boitherelopele, la mohau o sa o sebeletsang, lesale la letjhato la mohau o sa o sebeletsang ka bowena. E entswe ke Modimo, ka Boyena. O u tsebile le pele ho thewa lefatshe, ka hona A o nokela lesale la letjhato Mono, a ngola lebitso la hao Bukeng. Ke teboho e kakang! Allelua! Ho bokwe Modimo wa rona!

<sup>278</sup> Jwale, ho kwaleng, nka bolela sena. Bohle re tseba kereke ya sekwale, Pentekosta, maamong a yona a jwale, bodumedi bohle bo hlophilweng! Ke tlilo ba tlama bohle ngata e le nngwe, hobane ba yona. Le hopole, O tlilo tlama mahola, pele, mme a tjhese. Ho nka. . . O tshwara ditlhaka tsohle tsa koro mme a di tjhese tsohle, pele; A ntano tshwara, A tle a nke koro ya Hae a e thotele Lapeng. Tsohle di tlangwa ngata, ngata ya Bamethodise, Mabaptise, Mapentekosta, tsohle di habile Lekgotla la Bokereke. Ke phetho. Tsohle di a tjheswa. Wa bona?

<sup>279</sup> Bohle re tseba kereke ya sekwale, maamong a yona a jwale le boamong ba yona ba jwale, ha e maamong a ho phethela thomo e kgolo eo Modimo a e neileng Kereke ya letsatsi lena. Mapentekosta a ka reng “amen” tabeng eo a makae? [Phutheho e re, “Amen.”—Mong.] Hantle. Wa bona? E ka hara. . .

<sup>280</sup> Rona re bonngwe, bobedi, boraro, *sena, sane, se seng*, ka kgang, ntwa. E nngwe e *sena*, le e nngwe e *sane*, le se *seng*. Mme e nngwe le e nngwe ya tsona, e tshaba ho tobana le Lentswe, hantle ho ya fihla tekong. Wa bona? Ba tseba. Ha o ba bolella ka Lona; ba re, “Ha ke—ke kgone. Nke ke ka dumela Seo. Ha ke tsotelle seo a se etsang. Ke. . .” Wa bona? Wa bona? Wa bona? Hoo ho a bontsha mami le papi wa hao ke mang. “O ka ba mookamedi wa sedika tsatsi le leng. O ka ba *sena, sane*, kapa se *seng*.” O mpe o be mora wa Modimo.

<sup>281</sup> Jwale, re a tseba kereke e ke ke ya kgona, kereke ya Pentekosta, le ho leka, le ho leka, ho jara Molaetsa wa letsatsi la ho qetela, maamong a yona a jwale. Na e ka kgona? [Phutheho e re, “Tjhe.”—Mong.] Kgele, ha e kgone le ho dumelana le ka Mantswe leha le le leng kapa a mabedi a Bibe. Le tla e kgona jwang? E ke ke ya kgona. Ka baka leo, wa bona, bodumedi ba mokgatlo bo ntshitswe lephallong. Ke hantle.

E tla ba batho ba kgethilweng ba kgethetsweng hona. Wa bona?

<sup>282</sup> Ho tseba, le jwalo mang le mang wa rona o a tseba, hore diemo tsohle tsa bodumedi ba mokgatlo, Pentekosta le tsohle, di shwele, ke ho re, ho Bakreste ba Molaetsa ba tswetsweng labobedi. Uh-huh. Monna wa hao wa pele o shwele. O a tseba o shwele. Modimo o e dumeletse ho shwa. Ho fedile ka yona. Mahlale a yona wohle, hlalefo, thupello, mekgwa ya yona ya



mahlale eo ho thweng ke dikolo tsa Bible le dintho di timetse. E entseng? Arohantswe, bonngwe *mona*, le bontrintase *mona*, le bobedi *mona*, le ka *mona*, le tlase *mona*, mme ke ditshila tse kakang, mme bo ipitsa Mapentekosta.

<sup>283</sup> Kgele, tsatsi le leng, ha ke tjhaketse mohlankana; o ntse a mametse, hona jwale. Le mosetsana, e le setho sa kereke e itseng. A re. . .Ka re. . .Ba ile ba arohana. Ka re, “Molato ke’ng?”

Ho re, “Tumelo ya rona e fapane.”

Ka re, “Oh, ke mohau. Le Makatolike na?”

<sup>284</sup> A re, “Tjhe.” A mpoella bodumedi ba kereke e hlophilweng, Mopentekosta.

<sup>285</sup> Ka re, “*Wena* o eng?” Ke Mopentekosta, le yena, empa ke bodumedi ba mokgalo o mong. Oh!

<sup>286</sup> Wa tseba, kereke ya Roma e Katolike e ne e qale, e le Pentekosta? Ba tsebang hoo ba ba kae? [Phutheho e re, “Amen.”—Mong.] Ho nkile dilemo tse dikete tse pedi ho e bea maemong a yona a jwale, ha e sa amohela Lengolo ho hang. Le letho. Kgele, Pentekosta, dilemong tse mashome a mabedi ho tloha jwale, e tla be e feta ka bobele jwale, ha e ka dula e tsamaya ka mokgwa wa jwale. Kgele, ehlile. Wa bona? Ke eng? Ke eng? Sheba na papa le mama ba bona ke mang. Ho dumella basadi ba bona ho poma moriri wa bona. Ba batla ba ba dumella sohle seo ba se batlang. “Ha feela e le setho sa kereke ena, ke phetho se hlokwang.”

<sup>287</sup> Oh, ha re makale, ha re makale ha kgalefo ya Modimo e ntse e beseletswa! Modimo o Le beile pela mahlo a lona. Hantle athe lona le kwala mahlo a lona mme le hana ho Le tadima. Eya. Le kata bodiba ba maikutlo a lona, athe le bona Lentswe la Modimo la nnete le Ditiiso tse Supileng di netefatswa mme di pakwa jwalo. Le bopaki bo mahodimong, ho phatlalla le matjhaba le hohle feela, ka dipontsho tse kgolo le meeka eo A tshepisiseng A tla e etsa, ebe le a ikwalla, le re, “Ha ke—ke tsebe. Ha ke—ke kgone. Ke. . .” Wa bona? Oh, kgidi! E shwele, mme ha e tsebe. Dibe le ditlolo! U shwele. Oh, kgidi!

<sup>288</sup> Bohle re a tseba kereke e maemong ao e ke ke ya phethela letsatsi lena la qetelo. Eka kgona jwang ho hlahisa Malakia 4? Eka e kgona jwang? Ebile ha ba dumele ntho e jwalo. E ka e dumela jwang, ho hlahisa Luka 17:30? Eka kgona jwang ho hlahisa Mangolo a mang ana wohle a tshepisisweng letsatsi lena la qetelo? E ke ke ya kgona, hobane e a Le latola. “Jwaloka matsatsing a Lota, ho tla ba jwalo ho Kgutleng ha Mora motho.”

<sup>289</sup> Shebang maemo, Lota, ao Sodoma e neng e kene ho wona, letsatsing leo. Shebang, maemo a kereke ya letsatsi. Shebang se hlahetseng Abrahamama, Mokgethwa.

290 Shebang se hlahetseng Lota le bao tlase Sodoma. Shebang Billy Graham le Oral Roberts, ba leng tlase mono hara bodumedi boo bo hlophilweng. Shebang Kereke ya Abrahamama mokgethwa, e ntshitsweng.

291 Shebang mofuta wa pontsho, yona eo Jesu ka Boyena, Modimo o entsweng nama o emeng mono ka nama ya motho. O re, “E ne e le Lengeloi.” Bibeletse e itse E ne e le Modimo.

292 Morena Modimo, Elohim, a eme mono ka nama ya motho, a supa hore O tla tlotsa Kereke ya Hae hona matsatsing a qetelo. E tla boela eba Modimo o sebetsang ka nama ya motho. “Jwaleka matsatsing a Sodoma, ho tla ba jwalo ho Kgutleng ha Mora motho.” Ntho ya mofuta oo. Ba e bona hantle mono Mangolong. Balang e. . . “Batlisisang Mangolo, hoba ho Wona le hopola le ena le Bophelo Bosafeleng.” Athe Ke Wona a pakang Sena. Wa bona? Wa bona?

293 Ka baka leo re a tseba ba shwele. Modimo o e dumeletse ho itjhwella ka boyona, mananeong a yona a boitshepo a mahlale, a thuto.

294 Mapentekosta a ne a tlwaetse ho bua ka—ka ho romela ngwana wa bona sekolong sa Bibeletse, morao mehleng ya Moena Loyate, ba sa le teng mona, mme ba ne ba ka o leleka kerekeng. “Empa, oh, jwale ke ntho ya tonana. Mora wa ka o ile sekolong sa Bibeletse.” O ntse a itjhekela lebitla. Ka baka leo, jwale, le hopola ba ka Le amohela, kajeno?

295 Ana le hopola ke leka ho tshetsa ho se rutehe? Ha ke jwalo. Ke re phapang e teng pakeng tsa mongwaha wona wa hlalefo oo re phelang ho wona, moo kereke e emarisitsweng ke mahlale le hona hohle ho reilweng “ba hlaketsweng” le dintho tsohle. Ha o ke o hlakelwa ke Modimo.

296 Be, bona—bona baprista ba kile ba akanya Modimo ka phethahalo e kana. Ba tsebile kamoo Messia a tlang ho fihla kateng, empa O tlile a fapane le seo ba se akantseng. E ne e se taba ya mahlale. “Monna enwa o kgona jwang, athe ke Ngwana bonyatsi? O kene sekolo kae? Thuto ya Hae e hlahile kae? Thupello ena O e thotse kae?”

297 “Kgele, O ka hla wa leka ho re ruta? O tswaletswe bohlohleng.” Wa bona? Oh, jo nna!

298 Na le bona ha seo se boela se ipheta? [Phutheho e re, “Amen.”—Mong.] Na le se bona se boela se ipheta? Bohle ba sohlometse borapeding ba bona ba mahlale, borapedi ba mahlale ho latela tlaleho ya sekolo sa bona sa Bibeletse, ba Le batla le le jwalo. “E tlamehile jwalo, ho seng jwalo ha se Yona.”

299 Modimo o ba tsherehanya, nako le nako. Kamehla e fihla e fapane. Le entswe jwalo mehleng ya Nowe; la etswa mehleng ya Moshe; la etswa mehleng ya Kreste; la etswa mehleng ya

Johanne; la etswa mehleng ya barutuwa; la etswa mehleng ya Wesley; la etswa mehleng ya Luther; la etswa mehleng ya Pentekosta; mme le boetse le entswe jwalo. Ha Le ke le fetola moralo wa Lona. Le fihla le tshwana kamehla. E mpa e le bahlabolli mengwaheng e supileng eo, e tsheletseng, ho fihlela wa bosupa. Mme Tshenolo 10 e boletse, e tla fetoha horeng ena. Mme e entse jwalo.

<sup>300</sup> Jwale re kwala, ka ho bua sena. Ho qetella thomo e kgolohadi, ba ka e kgona jwang? Re a ba tseba ba shwele. Modimo o e dumeletse ho shwa mongwaheng wona wa mahlale, ntho yohle, a tle—tle A kgone (ho etsang?) ho manolla sephiri se Tiiso-Supa ho Monyaduwa ya sa hlophisang bodumedi. Bodumedi ba mokgatlo bo ka kgona jwang ho amohela Ditiiso tse Supileng tseo, athe E kgahlano ka botlalo, peo ya noha le dintho tseo tsohle? Ntho yohle, diphiri tsohle tse supileng di thulana le seo ba se rutilweng, hobane ba amohetse sekolo sa kgale se tswang thupelong ya bona ya Bibeale.

<sup>301</sup> Mme Ditiiso tse Supileng tsa Modimo, mohla E ne e senolwa mono hodima thaba: e reng Modimo, tjhe, ha nke ke shwele hona jwale sefaleng sena ha Hoo e se Nnete. Mme nkile ka le bolella pele, selemo le dikgwedi tse tsheletseng pele e hlaha, seo A mpoleletseng sona, “Tloha o ye Arizona,” le se neng se tla hlaha ka ntle mono lefeelleng. Mme banna ba teng ba dutseng mona, bosiueng bona, ba ne ba eme mono hantle mme ba le teng mohla Mangeloi a supileng a ne a theoaha. Mme esitile le mak-...Makasine, makasine wa *Life*, o kile wa hlahisa seratswana sa Yona. Se ka hara moaho wa bolepi hantle mono, ntho ka nngwe. Jwale ha ba tsebe letho ka Yona yohle.

<sup>302</sup> Mme sohle se builwe, oh, esita le ho fihla tshenyehong ya California, e tla latela jwale, le dintho tse ding tsohle tsena tsohle. Le kamoo ke ba boleletseng palo ya matsatsi a yona, le kamoo ho tla ba kateng ka thothomelo e kgolo ena ya lefatshe e hlahileng Alaska, mme eo e be qalo ya pontsho ya nako, le se neng se tla etsahala. Mme lentswe ka lentswe, seo E se buileng, ha le eso hlolehe le ka mohla o le mong. Ha le eso E bone e hloleha le ka mohla. Mme E ke ke ya hloleha, hoba E le Mantswe a Modimo. “Mahodimo le lefatshe di tla feta, empa Lona le ke ke la hloleha.” Ke hantle.

<sup>303</sup> Modimo o ne a tlamehile ho manolla Ditiiso tse Supileng tseo, e seng ka hara bodumedi ba mokgatlo. Esale ke le kgahlano le bona. Empa, kantle ho bodumedi ba mokgatlo, A tle a ntshe Monyaduwa, e seng monyaduwa wa bodumedi ba mokgatlo. A ke ke a etsa jwalo. E kgahlano le Lentswe la Hae ka Boyena. Ka mono O senotse diphiri tseo tse supileng. Tsona tse bontshang, tse hlahisang dintho tse esale di patwa ho tloha motheong wa lefatshe, di tle di senolwe matsatsing a

qetelo, ho bara ba Modimo. Ba hlahisitse Seo jwale pela batho, ba tle ba E bone, mono, lona jwale, ho Monyaduwa enwa ya sa hlophisang bodumedi. Oh, kgidi!

<sup>304</sup> Ke tseo dibuka tsa lona tse pedi. E nngwe ya tsona ke Buka ya Bophelo ya Konyana. Lebitso la hao hodima yona Mono le ne le rerwepele ho ngolwa hodima Yona mono. Le ke ke la tloha, hoba o ke ke wa kgona ho le tlosa ho hang, wa bona, hoba le ne le kgethelwe ho ngolwa hodimo Mono. Empa buka e tlwaelehileng ya bophelo, le ka hlakolwa nako efe feela. Wa bona? Ha o sa sokolohe, le se le hlakotswe, le hona, hobane o tliilo ema Kahlolong. Monyaduwa le Kahlolong ha a eme; o kena Hlwibilong. Jwale feela ka . . .

<sup>305</sup> Ke bua sena, ha ke kwala. Nako e a tsamaya, e batla e le mashome a mararo ka morao ho robong. Mme re tliilo tswa mona ka mashome a mararo ka morao ho robong, ha Morena a ratile. Ka hlompho e shweletseng jwale, mamelang. Ka mohla o mong. . .

<sup>306</sup> Ho bua sena jwale, taba ena e ya setjhaba ka bophara. Kwana New York, jwale ke metsotso e mashome a mabedi a metso e mehlano ka morao ho leshome le motso o mong. Hodimo kwana Philadelphia le tikolohong eo, bahalaledi ba ratwang bao ba dutse mono ba mametse, hantle hona jwale, ka hara dikereke ho potoloha. Hodimo kwana, tlase kwana tikolohong ya Mexico, hodimo kwana tikolohong ya Canada le ka mathoko hohle, phatlalla. Dimaele tse magolo a mabedi, kae feela ka hara kontinente ya Amerika Leboya mona, mohlomong, batho ba mono, ba mametse hona jwale. Dikete tsa dikete, di mametse.

<sup>307</sup> Mme oo ke Molaetsa wa ka ho lona, Kereke, lona ba kopanong, kopanong ya moya ka Lentswe, haele moo le shwele ka nqa banna bana ba kgale. Le tswetswe botjha. Le se ke la leka la mo epolla. O shwele. Ha o le Mokreste ya tswetsweng labobedi, peo e nyenyane eo e neng e rerelwe wena pele, e tla e le Lentswe hodima Lentswe, hodima Lentswe, hodima Lentswe, hodima Lentswe, le ho kena ho bopa seemo se tletseng sa Kreste, ke hantle, A tle a kgone ho tla fumana Monyaduwa wa Hae. Jwale re itokisetsa ntho e le nngwe, ke ho Kgutla ha Morena.

<sup>308</sup> Lebitso la hao ke leo le Bukeng ya Bophelo. Buka ya Bophelo ke Lentswe la Modimo, hobane Lentswe ke Modimo, mme Modimo ke wona feela e leng Bophelo. Ka hona lebitso la hao le ne le emetswe Bibeleng le pele Biblele eba Lentswe. Mme haeba o le mona ho etsa seo, na E ke ke ya netefatsa Lentswe leo? [Phutheho e re, "Amen."—Mong.] Na Kereke e ke ke ya Inetefatsa? Malakia 4, dintho tse ding tsena tsohle, ka phethahalo, ho Inetefatsa ka phethahalo le ho bontsha seo Le leng Sona? ["Amen."]

309 Mohla Jesu a fihlang, O ne a re, “Ha Ke sa etse mesebetsi eo Ke tshepitsweng ho e etsa, le se ke la dumela ho Nna.” Ebe O kile a ngodisa le sehlopha sefe? O itse, “Bao bohle. . . Le bana ba ntata lona, Diabolosi, mme le etsa mesebetsi ya hae.” Wa bona? Wa bona?

310 Re matsatsing a qetelo, Kereke. Ke oo Molaetsa wa ka wa teboho ho lona.

311 Jwale, pele re kwala. Nkile ka etela Glacier National Park. Re ne re utlwetse, letshehare lohle, ho re ba na le e—ba tla horometsa, mollo o thelehang o theoha bosiuung boo. Ka baka leo batho ba le maphathe, letshehare lohle, ba hlophisa ntho eo, hoba ba tlilo tsholla mollo oo, bosiuung boo. Ba tshela mokedikedi wa mollo o tsholohang oo, o kang phororo ya metsi a phoroselang. Empa ke. . . Ekare mookodi, mohlomong, ka nako ha e tla, ha mollo oo o tsholoha ka molapo wona. Hoohle serapeng seo, mofumahadi le nna, le bana, esale re tsamaya letshehare lohle. Re ne re batlile ho e emela, ho bona ponahatso eo ya mollo. Ka hona re ne re e—e—e tshepitswe re tla e boha, mme re tla boela re e boha. Ba tlalehile ba e tshwara dihlang tsa lehlabula nako le nako le jwalo. Ka re, “Be, na re tla kgona ho e boha?”

312 Ha thwe, “Re e tshepitswe bosiuung bona. Re tshepitswe hoo.” Ho re, “Ba ntse ba e hlophisa hodimo mono hona jwale.”

313 Hoba tsohle di qete ho hlophisetswa ketsahalo! Ke sona se etsahalang hona jwale. Tsohle di ntse di hlophisetswa ketsahalo, ho nntshwa ha Kereke bakeng sa Lebitso la Hae, ho ntsha Monyaduwa wa Hae hara lefatshe, bodumeding bona ba mokgatlo le lefatshe lohle, le ditshileng le dinthong tsa lefatshe.

314 Motho mang le mang; ketsahalo e ne e hlophisitswe. Mang le mang a eme ka ntle. Ba re, “Jwale emang le lebeletse, hantle qhoweng ya thaba mane.”

315 Kamehla E hlaha jwalo. Lekgetlong lena E tla hlaha jwalo. Kamehla E hlaha jwalo. Ha se ka bodumedi ba mokgatlo! Modimo ha o eso sebedise bodumedi ba mokgatlo, le ka mohla!

316 Mohlabolli o a tswa, o fumana Lentswe la Morena. Mme ereha a eshwa, ba haha mokgatlo wa bodumedi ka yona. Ke seo Mapentekosta le bohle ba se entseng. Mehlang ya dihlahiso tse ntjha mme ntho ka nngwe, ho jwalo feela. Ntho eo e hlahella jwalo. Ho ekeletswa lentswe le letjha, ebe ba haha kereke ka lona, ho hlophiswe bodumedi, ba ikarole. E ne e tlamehile ho ba jwalo.

317 Jwale, o ke ke wa etsolla—o ke ke wa etsolla hlaho. Hlaho e sebetsa ka ho tshwana, ka dinako tsohle: tlhaka, lehlaku, tjellane, le tse jwalo, lekgapetla, e nto ba koro.

318 Jwale lemohang. Tsohle di ne di le malala-a-laotswe. Ntho yohle e hoteditswe mme e lokisitswe. Mme motho mang le

mang a eme ka ntle. Keha ke hlahile ka hlooho ke leletse; sephaka sa ka se kopetse mofumahadi wa ka. Re ne re shebile. Le bana ba eme mono, re leletse bohle, jwalo. Kgele! E le ntho e nngwe, hoba re ne re e lebeletse. Re ne re e tshepitswe.

<sup>319</sup> Amen! Lentswe le tshepisa Sena. “Mehleng eo, pele letsatsi le leholo le tshabehang la Morena le fihla, bonang, Ke tla le romela Elia moporofeta. O tla busetsa dipelo tsa bana morao ho bontate.” . . . ? . . . “Matsatsing a qetelo, Ke tla tsholla Moya wa Ka ho tswa Hodimo.” “Pula ya tsheola le pula ya hwetla di tla tsholoha mmoho letsatsing la morao.” Ditshepiso tsena tsohle, ka hara Mangolo, tse abilweng. Re leletse hodimo. Shebang Monyaduwa setjhaba ka bophara horeng ena, o leletse hodimo. Kereke, O a tla, ka le leng la matsatsi ana. Ruri jwaleka ha A tlile kgetlo la pele, O tla boela a kgutla. Le ke le lokise tsohle. Ikgetheng le tswa ho lekgapetla. Le robale ka pela Mora. Dulang le shebile hodimo. Dulang le lebeletse.

<sup>320</sup> Hang feela, ra utlwa letomotomo le hlahang hlorong ya leralla, yaba lentswe le theoha ka sebuela-hole, ho re, “Tsohle di lokile.”

<sup>321</sup> Yaba monna enwa, ya emeng lephakong la ka hantle, o re, “Ha mollo o tsholohle.” Ke wona o e tla, o tsholoha o lepella thabeng, molapo wa mollo o malakabe a hlenneng, pono e kakang.

<sup>322</sup> Moena, a re hlopheng dintho tsohle, hoba le leng la matsatsi ana Mollo o tla tsholoha. Re nyolohela hodimo. Jwale ha re itokisetseng nako ya ho tsholoha ha Mollo. Re matsatsing a qetelo, bohle re tseba seo, mme re itokiseditse ho Kgutla ha Morena. Seo re ka se etsang ke ho ikarola sebeng sohle. Ikarole le sohle se tshwanang le lefatshe. “O se ke wa rata lefatshe leha e le dintho tsa lefatshe.”

<sup>323</sup> “Motho, a se ke a o thetsa, ka tumelwana ya hae.” Dula o tsepame tshepising ya Modimo, Lentsweng la Modimo. Mme Lentswe leo, haeba E le Lentswe la letsatsi lena, Modimo o Le netefatsa jwalo. Haeba A sa etse jwalo, ha se Lentswe la letsatsi lena.

<sup>324</sup> Lentswe le tsholohileng ka Letsatsi la Pentekosta le ke ke la sebetsa tsatsing lena. Tjhe, monghadi. Le ne le etseditse Pentekosta. Lena le etseditse Monyaduwa, ho tsamaya ha Monyaduwa ho ya Lapeng. Re tshwere ntho e fapaneng. Mapentekosta a kile a emela hoo, hape. Re mongwaheng wa Monyaduwa. Le jwalo e—e Lentswe la Nowe le ka be le sitilwe matsatsing a Moshe; le molao wa Moshe o ka be o sitilwe nakong ya Pauluse mona. O ne a leke ho ba bolella, “Le shwele ka nqa ya hono, mme le ke ke la nna la se boloka.”

<sup>325</sup> Kereke, lona bao ke buang le bona, bosiueng bona, setjhaba ka bophara, haeba—haeba o ikarohantse le bodumedi ba mokgatlo le ditshileng tsohle tsa lefatshe lena, le dinthong

tsohle tse o kgomathisetsang ditumelong tse entsweng ke motho le ditaelong le dinthong tse jwalo, le ikarotse: Sheba hodimo. Itokise. Mollo o tliho tsholoha, le leng la matsatsi ana. Modimo o tliho Mo dumella ho fihla, mme e tla ba pono e kakang. Na mohla A tlang o tla be o lokile? Ana o tla be o itokisitse ho nyoloha le Yena mohla A tlang? Hlwibilo ya lekunutu ya Monyaduwa ya mohlolo, “O tla etswa ya sa shwe-. . .ho tloha ho ho shwang ho ya ho ho sa shweng; ho fetolwa, ka nako, ka ho panya ha leihlo. Rona ba saletseng le ba phelang re ke ke ra raka ba robetseng.”

<sup>326</sup> Tsatsi le leng, ka Letsatsi la Armistice, keha ke eme tlase mono Tucson. Moshanyana wa ka a batla ho bona mohlophollo wa masole. Ke ne ke ntse ke bala, mme ke se na nako ya ho etsa jwalo. Mme ke tshwarane le dipitso tse ngata tsa bakudi le dintho. Ka baka leo a re, “Ntate, ba hana ho nkisa.” A re, “Ako nkise hle.”

<sup>327</sup> Ka re, “Ho lokile.” Moena Simpson, kea kgothala o teng mona; le moshanyana wa hae a batla ho ya. Ka hona ka ba hulela koloko mme ka potlaka ka theoha.

<sup>328</sup> Ka ema kounge mme ka shebella. Mme ka mora nakwana, ka utlwa, morao kwana hojana, ho atamela letomotomo, “womp, womp,” meropa, e tiletswa. Ka ema mono. Ka nahana, “Be, mathaka ana, ba hlile ba bala dibuka tse ngata tse tsa sesole. Ba hlile ba rata ntho eo.” Ka elellwa, pele ha hlaha tanka ya kgale ya Ntwa ya Lefatshe ya I. Ke bao ba nyoloha, mathaka a manyenyane jwalo. Ha ntano latela mono, ka morao ho mono; ha latela ka mora mono tanka e kgolo e ntjha ya Ntwa Bobedi ya Lefatshe, tanka e kgolo ya Sherman e nang le lengole molomong wa yona. Yaba ho latela, mme ntho e latelang, ka mora nakwana ha hlaha Bomme ba Gold Star.

<sup>329</sup> Mme yaba, ka mora nakwana, ho latela mekaubere e leshome le metso e mmedi e se ntseng e setse, lebatoweng lohle la Arizona, ba tswang Ntweng ya Pele ya Lefatshe; mekaubere e leshome le metso e mmedi. Ka mora moo, ha latela foloutu, lesole le sa tsejweng, ka sefapano se sesweu se senyenyane. Mono keha ho eme mosesisi, sesole sa lewatle, mme lesole leo, le eme le disitse; foloutung ho hlahile sesene. Ka nqane ho eme mme wa kgale ya moriri o moputswa, a dutse a qhwaetse naleli ya gauta, mosajana a motle a ntse a lla, monna wa hae a shwele; moshanyana ya matamuke, hlooho ya hae e shebile lehlakoreng. Ntatae a bolailwe. Mme ka morao ho moo ha latela ba bang le ba bang, mme yaba ho fihla masole a matjha. Ka ema mono. Pono e kakang, empa e haulang!

<sup>330</sup> Ka nahana, “Oho Modimo, le leng la matsatsi ana ke tliho boha pono e nngwe.”

<sup>331</sup> Tsatsi la tsoho le tla fihla, etswe, “Ba pele e tla ba ba morao; ba morao e tla ba ba pele.” Baporofeta ba kgale ba tla

hlaha, pele, mme ba bone mokoloko oo ha o tsamaya, o hwanta o nyolohela sebakeng. “Mme rona ba phelang ba saletseng re ke ke ra raka ba robetseng. Hoba terompeta ya Modimo e tla lla, ba robetseng ho Krete ba tla tsoha pele.” Re tla kena moleng le bona hantle re tsamaye, alleluia, hantle ho theoha le mongwaha wa Luther, Wesley, Methodist, Presbeterian, ho theoha ho fihla mongwaheng wa ho qetela, bao ba amohetseng Lentswe mongwaheng wa bona.

Modimo a le hlohonolofatse. Le hlophise dintho tsohle, mme Mollo o tla tsholoha.

<sup>332</sup> Ha re inamiseng dihlooho tsa rona nakwana. Ke a ipotsa, mokguping wona o bonwang bosiuung bona, esale ke le tshwarella mona ka . . . ho fihlela mashome a mararo ka morao ho robong. Ho na le e mong mona, na ho ka ba le tosene mona, ba bakae mona, mme ba re, “Moena Branham, ke a itshwabela, kamoo ke phetseng. Haholo esale ke sebeletsa bodumedi ba mokgatlo le batho. Ke a tseba ha ke a emela Lentswe la Modimo. Ke tlilo o kopa feela ho nthapella, Moena Branham”? Phahamisa letsoho la hao. Modimo a o hlohonolofatse. Modimo a o hlohonolofatse. Ako shebe feela, hodimo kwana diotlwaneng, ka mathoko. Modimo a o hlohonolofatse. “Ke a tseba . . .” Jwale o se ke wa swaba. Jwale, o se ke wa etsa hoo.

<sup>333</sup> Le ka ntle kwana, setjhaba ka bophara, ho tloha New York ho ya California, ho tloha Canada ho ya Mexico, lona batho ba dutseng ka hara dikereke tseo moo dihlotshwana tse tshepehang tse dumetseng Molaetsa ona ka dipelo tsa bona tsohle di dutseng teng. Ba tswile, ba tswa mashwenyehong a maholo, ba fetile hara bodumedi boo bo hlophilweng. Bao ke dipeo tsa Bophelo. Na le utlwa kgothaletso eo, bosiuung bona, jwaleka ntsu e nyenyane, o utlwa Ntho e batlang e fapane le seo o se utlwileng, empa, leha ho le jwalo, ka pelong ya hao o a tseba ke Nnete? Wena, ka mono, ho na le modisa ya emeng kae-kae. U phahamisitse letsoho la hao. Ke tlilo o rapella.

<sup>334</sup> Dintho tsena ha di a etswa koung, motswalle. Hopolang, “Monyako o patisane le tsela e tshesane, mme e tla fumanwa ke ba seng ba bakae.” Se ikpanye le letshwele le tsamayang koo, motswalle, Mongwaha Kereke ya Laodisea. E ka nna ya tlolela hodimo-le-tlase, ho hobela tlasa mmimo, fofo. Ha ho a thwe o ne o bata sa lehlwa jwale. Ho itswe, “E ne e le fofo,” eo ke Pentekosta, “mme ha e tsebe hobane e madimabe, soto, sefofu.” Ho fofalla eng? Lentswe, ponahatso ya Lentswe; hobane Le sa tla ka mekgatlo ya bona. Ba ke ke ba Le amohela.

<sup>335</sup> Mme lona bareri ba tlase mono Tucson, bosiuung bona, ha ke le jarise boikarabelo ba hoo. Ke Modimo o etsang jwalo. Ke qetile dilemo tse tharo mono. Ke le boleletse nke ke ka qala kereke. Ha se nna. Ke Moena Pearry Green ya e qadileng. Ke hlotse mono dilemo tse tharo, mme ha ho mohla le kileng la



mmemela sefaleng sa lona. Ke hlotse Tucson dilemo tse ka bang tharo. Modimo o tllilo ntlosa lefeelleng le leng la matsatsi ana. Molaetsa wona o tlamehile ho phela. Ke lekile ka bokgoni ba ka ho le tlišetsa wona. Ke—ke tseba lebaka leo le entseng hoo. Na le a utlwa? Lebaka feela le entseng hoo, bodumedi ba lona bo hlophilweng bo ka le rahela ka ntle. Mme le a tseba, ke qoqile le bongata ba lona, mono Furr's Restaurant, mme le a tseba ke nnete. Le a swabisa.

<sup>336</sup> Tswang ho yona. Tswa mono, moena. Haeba Bophelo bo le teng ka ho wena, o tla tshwana le ntsu e nyenyane eo ke sa tswa bua ka yona, o tla utlwa Lentswe la Modimo. Hopola, o tla utlwa Sena kgetlo la ho qetela, ka le leng la matsatsi ana. Re atametse haholo jwale. Na o ke ke wa tla, bosiuung bona?

<sup>337</sup> Modimo o ratehang, jwale re dutse re hlomohile, ehlile ke letsatsi la nnete la teboho, Morena. Ke motlotlo, Morena, ho phela letsatsing lena. Lena ke letsatsi la letonana. Pauluse moapostola e moholo o ratile ho bona letsatsi lena. Banna ba baholo ba kgaleng ba ratile ho le bona. Baporofeta ba ratile ho le bona. Esale ba shebile letsatsi lena. Abrahama o ne a shebile letsatsi lena, hoba o batlile Motse oo Mothei le Moahi wa wona e leng Modimo; o se o ntse o leketla hodima rona hantle, bosiuung bona. Johanne o ne a bone Moya wa Modimo o theoha Lehodimong, a paka, a tseba hobane eo e ne e le Mora Modimo. Mme, jwale ke a nahana, O ntse a kgetha Monyaduwa wa Hae.

<sup>338</sup> Modimo o ratehang, ka ntle kwana hohle setjhaba ka bophara, bua le pelo tsa bona. Ke Wena o nnotshi o ka fetolang pelo tsa bona. Ha e se Peo e beilweng ka mono tshimolohong, ba ke ke ba Le bona le ka mohla, Morena. Ba mpa feela. . . “Difofu di tla tsamaisa difofu. Di tla wela selomong,” ehlile bo, hoba Lentswe la Hao le ba boletse ba tla etsa jwalo.

<sup>339</sup> Jwale, Ntate, e re re sa bona naha ka bophara, lefatshe bophara, kwana Afrika, ditosene, ditosene kwana Afrika Borwa, Mosambiki, naha yohle ka bophara, diphutheho tse nyenyane di nka diteipi tšena. Mme le jwalo teipi ena e tllilo kena ditjhabeng tse mashome a mabedi le ho hong, tse fapaneng. Ba qala ba Le bona mme ba ikgula, makgolokgolo le makgolokgolo a bona. Ba ke ke ba ba bangata, Morena. Mme mohla leloko leo la ho qetela le amohelwang Mmeleng, Krete o tla kgutla.

<sup>340</sup> Morena Modimo, ke ntse ke botsa Monyaduwa, bosiuung bona, bao ke utlwang ba ikgutse mme ba lebeletse. Ba ke ba ikgethe nthong yohle ya lefatshe. Ba tshwanetse ho robala pela Sefahleho se mofuthu sa Lesedi la Mora la Mora Modimo, ho athamela Lentswe la Hae, leratong la Hae. Aba sena, Modimo o ratehang.

<sup>341</sup> Batho bana ba mona, ba pontsheng, ba phahamisitseng letsoho la bona, bosiuung bona, ditosene tsa bona hara

tabernakele e kgolo ena. Ke a rapela, Modimo, Bophelo bo botjha bo kene ho bona; ke a e rapela, setjhaba ka bophara esita le ho potoloha lefatshe, moo teipi e tla letswa teng, le bona ba tle ba amohela Molaetsa wona wa teboho mme ba tsebe, ka ditlahiso le ka dintho tse lahletsweng, seo ba tlamehang ho se etsa. Ke a e rapela, Ntate. Aba sena. Ba hlohonolofatse. Ke ba Hao.

<sup>342</sup> Ke a tseba jwale ke moetlo, Ntate, ha re kopa batho ho tla aletareng. Mme kea rapela, Modimo o ratehang, hore mishoneng o mong le o mong, hohle ka mathoko, le ka ntle lefatshe ka bophara, hore ba tla tla aletareng: ba batsho, ba basweu, ba basehla, ba basootho, hohle moo ba leng teng; barui, mafutsana, ba sa tsotelleng, bakopi, seo ba leng sona feela.

<sup>343</sup> Bodumedi ba mokgatlo, bao ba dutseng ba hwamme le ka boitshupo, oho Modimo, “Ba feela, madimabe, soto, sefofu, mme ha ba tsebe.” O boletse ho tla ba jwalo, mme ho jwalo.

<sup>344</sup> Ka baka leo ke a rapela, Ntate, O tle o bitse Peo ka nngwe, bosiueng bona. Le hohle lefatshe ka bophara hore Sena se wele, Se qhautse ntsu e nyenyane e tsebang Kodu ya Morena wa yona. Aba sena, Morena. Ke ba laeletsa ho Wena, ka Lebitso la Jesu. Amen.

<sup>345</sup> Jwale ka dihlooho tsa lona tse inamisitsweng, mona mokguping o pontsheng. Na ba bang mona, ba eso bolokehe, le eso nehele Modimo pelo tsa lona, ha le hopole le tlameha ho leboha Jesu ka seo a le etseditseng sona? Ho nahana, hore o moetsadibe, hore o molata ho Modimo, mme leha ho le jwalo Ntho e nngwe pelong ya hao, e a kokota. [Moena Branham o kokota sefaleng—Mong.] O tseba jwang ha o se e nngwe ya dintsu tse nyenyane tseo! O soto, mme o tla ba madimabe, ho fihlela o ineela ho Lona. Hobaneng o sa le fetole lena le leng la matsatsi a maholo a teboho o kileng wa a keteka, mohla o o ne o amohela Jesu Krete jwaleka Mopholosi wa hao.

<sup>346</sup> Na o ka nyoloha wa ema mona aletareng? Ke tla rapela le wena ha o ka tla, moetsadibe ofe feela, monna kapa mosadi, moshanyana kapa ngwanana, leloko la kereke kapa o se leloko la kereke. Leloko la kereke ha le o fetole Mokreste jwale. Aletare e butswa. Na o ka tla, moetsadibe ofe ya batlang ho tla, ho amohela Morena Jesu Krete. Na o hlile o rata ho tela . . .

<sup>347</sup> Bang ba lona bodumedi ba mokgatlo le lakatsang ho tela ho ja dijo tseo tsa dikgoho, tse reng, “O setho sa *sena* mme ho itoketse.” Na o hlile o batla ho tseba seo kolobetso ya Moya o Halalelang ehlileng e leng sona? Tloo, o fumane.

<sup>348</sup> Aletare e butswa. Re itokisitse. Tloo feela o nyolohe, o tswe—tswe setulong sa hao. Tloo o nyolohe hantle mme o kgumame mona aletareng, moena enwa ya sa tswa tla.

349 “Nako ya teboho, oho Modimo, ke O leboha haholo. Haele moo, bophelong bohle ba ka, esale ke tseba ntho e le teng, Morena. Esale ke eso kgotsofale. Ke lekile. Ka—ka nahana, ‘Selemong se tlang, ke tla e etsa. Veke e tlang, ke tla e etsa, kgetlo le latelang ha ke utlwa memo ya aletare. Ke tla e etsa, tsatsi le leng.’ Ka na ka e qhela, ka ba ka e qhela. Empa, Morena, ke a tseba phoso e teng ho nna. Ke tla nna ke dumela hobane ntho e fapaneng e ne e le teng. Mme jwale, Morena, bosiuung bona, ke lebohela hlophiso e entsweng ke Mora Modimo, hore dibe tsa ka, ka tshwanelo ho se dumele ha ka, di tle di hlatsuwe ho nna. Ke a tla, bosiuung bona, mme ke kgumama fatshe ho amohela lehlohonolo le leholo la nako ya teboho eo Jesu Krete a nketseditseng yona mohla A ntjhwelang Kalvari.”

350 Na o ka tla? Jwale batho ba teng ba kgumameng aletareng mona. Horeng o sa eme wa tla? Esale o batlile ho e etsa. Esale o e leka.

351 Nahanang Moena Lyle Palmer, moena wa rona ya lokileng, ya kgabane. O na dutse ka jareteng, ha ke utlwa, a shebile ngwanana wa hae a bapala krossete ka ntle mono, kapa ntho e nngwe, mme yaba o kodumela setulong mme a shwa le pele a ka nka kgato. Ha o tsebe mohla o tla tsamaya mona. O mpa o sa tsebe feela mohla o tsamayang. E ka ba, bosiuung bona, ka hona hobaneng o sa tle mme wa e lokisa jwale?

352 Tloong, lona batho. Na ha le utlwe Ntho e le hulang? Ke—ke a tseba bongata ba lona bo teng mona bo tshwanetseng bo be bo tlile aletareng mona, mme batho ba tshelletseng kapa ba supileng bana ha se bona phetho ba dutseng ka mona. Jwale, haeba le ntumela mme o sheba mona kalaneng, dintho tse etsahalang, le ntumele hona jwale. Tsatsi le leng kodu ya ka e tla kgutsa. Ha le sa tla e utlwa. O tla lakatsa o ka be o ile wa tla.

353 O re, “Empa, Moena Branham, esale ke le leloko la kereke.” Se o kileng wa ba sona ha se etse phapang. Le jwalo—le jwalo Nikodemama e ne e le setho sa kereke. Le jwalo Johanne, Petrose, Jemese, Pauluse, bao bohle e kile ya eba maloko a kereke.

354 Pauluse e ne e le leloko la kereke ho fihlela ntho e etsahala bosiu bo bong, kapa e ne e le tsatsi le leng, mme a tla. Ya eba leloko le fetohileng la kereke, ya eba mora wa Modimo. Na o ke ke wa tla? Oh, o ne a rupeletswe. A le bohlale. A tseba hobane o rupeletswe, se seng sa dikolo tse kgolohadi tse rupeletsweng ka ho fetisisa se leng teng, Gamaliele, e mong wa baruti ba tshekehileng ka ho fetisa ya na le teng naheng. Empa a tseba hobane o hloka ntho e nngwe.

355 Na o ke ke wa tla? Ke sa o kopa hang hape. Ka hare moo . . . Mona kapa setjhaba ka bophara, ke a o kopa, hohle moo o leng teng, o kang bang phutsehong efe, horeng ena ya sehla sa teboho. Hopolang, mona ke ntse ke hatiswa; e seng mona feela, empa le Lehodimong.

<sup>356</sup> O a tseba, ho pakilwe ka mahlale hore kgato ka nngwe o e nkang e hatisiswe. Ba e paka. Hopolang, televishene e pakile. Televishene ha e—ha e bope setshwantsho. Setshwantsho ke wena. Empa e fetisa boitshwaro ba hao, e bo nokela tjhaneleng. O ntse o le mono, leha ho le jwalo. Wa bona? Ha o tsamaisa monwana wa hao, kgato eo e tlala lefatshe lohle. Nako le nako ha o apara mose, tshobotsi ya hao e tlala lefatshe lohle. E kentswe rekotong. Monahano ka mong o ferellang kelellong ya hao o rekotilwe. Mme tsatsi le leng rekoto e tla kgaotsa ho bapala, e tla kenngwa albamong.

<sup>357</sup> Mme Kahloleng e tla boela e kgutla. Ke wena eo o eme o pomme moriri, athe o ipitsa Mokreste. Ke moo o eme ka mehopolo e kgahlano le Lentswe, mme e kelellong ya hao hantle. O ke ke wa e pata. Hopolang, televishene, le mahlale a e tseba e le nnete. O eme hona jwale, o tseba o tlamehile ho ba mona, hopola, athe sena se a rekotwa, ka Letsatsi la Kahlolo, ona mohopolo u o nahanneng o tla boela o kgutla o feralla kelellong ya hao hape. O tla be o ngotswe rekotong. Lefatshe lohle le tla o bona o bapala. Hobaneng lefatshe le sa...Le o shebile, ka Letsatsi la Kahlolo, Mangeloi wohle a le teng mono.

<sup>358</sup> “Ha o hlajwa ke dihlong ka baka la Ka mona, mohla setshwantsho sa hao se botjwang jwale, ka Letsatsi la Kahlolo Ke tla o swabela. Hobane, Ke tlotsitse Lentswe la Ka, ka o romella Lona. Wa hana ho Le dumela. Wa ipata ka mora ntho e nngwe.”

<sup>359</sup> “Oh,” o rialo, “ke lokile haholo. Ke entse *sena*. Ke hobetse Moyeng. Ke buile ka dipuo.” Bahetene le bona ba etsa jwalo. “Ke howeleditse.” Bahetene le bona ba etsa jwalo. O ka furalla Lentswe jwang he?

Horeng hle?

Horeng o sa tle ho Yena jwale?

Horeng hle? Horeng hle?

Horeng o sa tle ho Yena jwale?

O emetseng, ngwaneso ya ratwang?

Oh, o emetse'ng halelele?

Jesu o emetse ho o pholosa

Leaho le teng Lapeng la Hae le letle.

Ho o fetola le leng la maloko a Mmele wa Hae!

Horeng hle?

Oh, wena ntsu e nyenyane, tloo jwale.

Oh, horeng o sa tle?

<sup>360</sup> Morena, ke a leboha. Ke leboha haholo. Sehla sa teboho ho Wena, Morena; hase ka baka la dijo tsa hlaho, leha ho le jwalo seo. Empa, Morena, nako ya bofelo e fihlile. Ke leboha Dijo tsena tsa moya, Morena, Dijo tsa moya tsa Ditiiso tse Supileng di tshepisitswe ho manollwa.

O re, "E tla ba ntho e fapaneng." Tjhe, tjhe.

<sup>361</sup> O ke ke wa ekeletsa lentswe le le leng. Le ho nka... E se e le teng ka Mono, empa e patilwe. E tiisitswe. Ba bakae ba utlwisang hoo? E reng, "Amen." [Phutheho e re, "Amen."—Mong.] Wa bona?

O re, "Be, ke sephiri se tla hlaha." Oh, tjhe.

<sup>362</sup> E se e Ngotswe. O ke ke wa eketsa lentswe le le leng ho Yona, kapa wa fokotsa le leng ho Yona. Wa bona? E se e le teng ka Mono. E tlamehile feela ho senolwa letsatsing la qetelo.

<sup>363</sup> Na o ke ke wa tla? Tloo jwale, motswalle. Ha o sa utlwisise, tloo. Kgumama fatshe, bua le Yena ka Yona. Haeba ke sa kgone ho o hlaloseisa Yona, O tla etsa jwalo, hoba Ke e—Moqhaqholli wa mehopollo yohle.

... teroneng ya Hae e hlwekileng.

Oh, horeng o sa tle? Horeng hle?

Horeng o sa tle ho Yena jwale?

<sup>364</sup> Hopola, taba ena e a hatiswa, e seng teiping ena feela, empa kgatisong e kgolo ya Modimo. E mong le e mong wa lona, kgato ka nngwe, ha o inamisa hlooho ya hao, o inamisa pelo ya hao, mohopollo o ferallang kelellong ya hao, ako hopole, o ntse o hatiswa Kganyeng hona jwale, mme kgatiso e tlilo letswa ka Letsatsi la Kahlolo. Qeto ya hao e ho kae? Oh, o tla batla ha e ka fetolwa, Tsatsing leo.

<sup>365</sup> Ke sa tla shebella nakwana, hoba ba bangata, ngata, ba potile aletare jwale. Wa bona? O ka ba e mong wa bona, ha nka mamella nakwana, ho ka ba le e mong ka ntle mono, ekaba kae-kae New York, ekaba kae-kae Philadelphia, ka ntle California, Arizona. Kae-kae, ho ka ba le e mong ya tlang. Modisa, hohle moo o leng teng, o se ke wa kwala aletare jwale.

<sup>366</sup> Re ka tshoha re sa bone sehla se seng sa Teboho. Ena ekaba ya ho qetela, mme dikgatiso di tla bewa, bosiuung bona, lekgetlo la ho qetela. Teipi e tla matha e fele, le leng la matsatsi ana. Kgatiso e tla kgaolwa mme e bewe albamong ya Modimo. E ntano letswa, seo mohopollo wa hao o leng sona jwale. O se ke wa re ha o a tseba phapang. O a tseba. "Empa ha ho ya ka tlang ho Nna, a sa hulwe ke Ntate wa Ka. Mme bohle bao Ntate a Nneileng bona, ba tla tla."

... ho tla ho Yena?

<sup>367</sup> Ke a dumela, hola ke dutse kae mono, mme ke ena le mohopolonyana, ruri ke ne ke tla titimela mona ka sekgahla se hlokahalang. Eya.

Oh, horeng hle? Horeng?

<sup>368</sup> Na le qetile? Le kgodisehile ha le a swabisa Moya o Hae jwale? Ha re duleng re inamisitse dihlooho tsa rona he. Na le kgodisehile ha le a swabisa Moya wa Hae? Le kgodisehile le

entse hantle seo A le laetseng ho se etsa? O tiile jwale? Hopola, o—o ka tshoha o sa fumane monyetla o mong. Kgatiso e ka tshoha e phethelwa, bosiu bona. Ena ekaba pheletseso ya yona. Ena ekaba teipi ya hao ya ho qetela. O kgodisehile o itokisitse jwale? Ha ho le jwalo, ke e beha matsohong a lona, ka Lebitso la Morena Jesu.

<sup>369</sup> Jwale e re sehlopha se sa binela tlase, ke tllilo rapella bana ba tlase mona. Ke batla ke le Mokreste ya mokgelo. Ke dumela Modimo e le yena a tlamehang ho pholosa. Ke dumela Modimo e le yena a tlamehang ho jala Lentswe. “Nna Morena,” Bibe le rialo, Esaia, “Ke nna Morena ya Le jadileng. Ke tla Le nosetsa, motshehare le bosiu, esere e mong a Le utla letsohong la Ka.” Pele ke kopa motho ho tla aletareng le batho bana, ke batla ho ba rapella, ka bonna.

Ha re inamiseng dihlooho tsa rona jwale.

<sup>370</sup> Jesu ratehang, ke sa tswa qotsa Lentswe la Hao, leo moprofeta wa Hao a le buileng, mme ke a tseba mantswa a baporofeta a nepile. Mme O boletse, “Ke nna Morena ya Le jadileng.” Kgele, ruri, O Le ngotse Bukeng ya Bophelo ya Konyana, pele ho motheo wa lefatshe. “Ke nna Morena ya Le jadileng, mme Ke tla Le nosetsa, motshehare le bosiu, esere e mong a Le utla letsohong la Ka.” Bana, mohlomong, Morena, ba utlwile memo tse ngata tsa aletare. Empa O sa ntse o Le nosetsa, Morena.

<sup>371</sup> Ke bana, bosiu bona. Ba ke ba tele feela, bosiu bona, Ntate, dinthong tsohle tsa lefatshe, dibeng tsohle le mathateng a pelong ya bona, mme ka ho hlahohelwa, ka hlomphe, pelong ya bona, ba lokolohela Lentswe la Hao, hona jwale, ho re, “Morena Jesu, tlase pelong ya ka, esale ke dumela hobane ke beetswe se seng, seo ke eso se amohele le ka mohla. Leha kwana ke lekile, jwaleka ha hlahiso e entswe bosiu bona, ho sala kgoho morao, empa esale ntho e mmakatsa. E sa utlwahale hantle. Feela, bosiu bona, ke ikutlwa jwale ke atamela ke kena diphakeng tsa Lentswe le phelang. Ke tla mona feela ka hlomphe, kelello ya ka e phodile. Ke dutse fatshe mona aletareng. Ke batla pholoso, Morena, habohloko. Ke lapile haholo! Ke a O batla, Morena, o ntshware diphakeng tsa Hao, bosiu bona. Ha se ka maikutlo a itseng, empa ka Moya wa lerato, nkuke ka diphaka tsa Hao, Modimo o ratehang.”

<sup>372</sup> “Ke ngwana wa Hao. Ke ikutlwa ke le ntsu eo ba buileng ka yona. Ntshware, Morena. Ke a qhoma. Ke eme setulong sa ka, mme ke kgumame mona. Ntshware, Morena. Ke a qhoma. Mpee mapheyong a Hao, Morena, nkise hole le dintho tsena tsa lefatshe. Ke fofele hole le tshila ya lefatshe lena, hole le tlwaelo tsa ka tse mpe, hole le moetlo wa bodumedi ba mokgatlo wa ka. Ke tle ho Wena o nnotshi, Modimo o ratehang, Moya wa Hao o Halalelang o tle o tsholele ka ho nna tshwarelo ya dipelaelo

tša ka tšohle. Nna, bosiuŋ bona, ke be ngwana wa Hao, ya motjha, ya tšwetsweng, le mmopuwa e motjha, bosiuŋ bona. Ntšhare. Nkise hole, ka nqane ho ho kakatletša ha kgoho. Nkise hole, sehlaheng sa Ntsu, moo ke tla fetjwa ka Lentswe la Modimo, ho fihlela ke kgona ho fofa.”

<sup>373</sup> Fana ka sena, Modimo o ratehang. Ba nke. Ke ba Hao. Ena ke thapelo ya ka e etswang ka botshepehi, ke rapella batho ba shwang. Fana ka sena, Ntate. Thapelo ena ke ba etsetša yona. Bakeng sa kganya ya Modimo, ke a e kopa.

Jwale ka dihlooho tša rona tse inamisitsweng.

<sup>374</sup> Ke a ipotsa, ho potoloha aletare jwale, ke lona ba kgumameng mona. Bongata ba lona bo ipoletse le le Bakreste, empa esale le utlwa ho hong, kae-kae, eo le neng le se na yona. Ekaba o phethile dikgato tšohle tša borapedi. Ekaba o hweleditse. Ekaba o entse tšena tšohle. Ekaba o hobetse Moyeng. Ekaba o buile ka dipuo. Mme motho a ke ke a bua letho le phoso kgahlano le hoo. Ke nnete. Hoo ho lokile. Empa, o a bona, tseo ke *dineo* tša Moya, Moya wona o le siyo. Hola Moya o le teng mono, maikutlo ao a ne a sa tlo ikutlwa a ahlolehile jwalo.

<sup>375</sup> Na ehlile, ka botshepehi, mona aletareng, le dumela seo hona jwale, le sa le mona, hore tsela e le nngwe ya ho itokolla, e seng maikutlo jwale, empa e le ka tumelo ya makgonthe, e sa silafalang, hore Modimo o tla le amohela mme a le fepe ka Lentswe la Hae ho fihlela le le dintsu, ka bolona, mme le ka kgona ho fofa? Haeba o etsa jwalo, mme o batla Modimo ho etsa jwalo, phahamisa letsoho la hao, lona ba potileng aletare tšase mona. Modimo a le hlohonolofatse. E mong le e mong o phahamisitse matsoho a bona.

<sup>376</sup> Jwale, ka kgotso ya ruri, ke tla kopa banna le basadi ba inehetseng ba hlileng ba tsebang Modimo.

<sup>377</sup> Bongata ba bona, ho a makatsa, eka ditaba di eme jwalo, dimemo tša aletare tseo ke di etsang boholo ke banna bohle. O a tseba, ka tlwaelo, ke basadi. Empa mona bohle ke banna. Ke kgolwa ho ena le mosadi a le mong aletareng, bosiuŋ bona, mohlomong ba babedi. Kamehla ke basadi. Empa, ka mokgwa wona kapa o mong, ke a kgolwa basadi ba hopola ke bua kgahlano le bona. Ha ke jwalo, kgaitšedi. Ba bararo, ke a kgolwa, motho o itse ba a bona. Ha ke kgone ho bona hodima aletare mona. Ho lokile.

<sup>378</sup> Bang ba lona Bakreste ba inehetseng tloong kwano le eme le nna thapelong motsotso feela. Aletareng, hohle moo o leng teng, kalaneng, motho a hlileng a tseba Modimo, ya tsebang mokgwa wa ho ema mona metsotso e mmalwa feela ho rapela le bona, re ntano qhala mokgupi. Motho mang le mang a dule ka tšhabo jwale. Le se ke la tsamaya. Tloong kwano feela le eme ka mathoko.

379 Bang ba lona batho ba hlileng ba dumela Sena e le Nnete, hore re kena mongwaheng o mong. Re kena ho Mongwaha wa Hlwibilo. Le a tseba kereke e ka sitwa ho kena e le maemong a yona, mme e ke ke ya ntlafala. E tshwanetse ho mpefala. Ba bakae ba tsebang hoo? E reng, "Amen." [Phutheho e re, "Amen."—Mong.] E tlamehile ho mpefala. Mme e ke ke ya tsamaya e le tjena. Wa bona? Eka kgona ebe ho Hong, mme hajwale E ntse e tsamaya, motswalle. E—e—e kene, motsamao wa Monyaduwa o tswetsetse. Eo ke Nnete. Hoo ke HO RIALO MORENA.

380 Nyolohang jwale, lona Bakreste ba inehetseng le batlang hore rekoto ya lona—lona e fumana hoo, bana ba tlang ka botshepehi, le batla ho tla le ho nyehela thapelo le bona, jwaleka baena ba lona le dikgaitsemi, tloong le pote aletare. Emang ka mathoko mona nakwana, bakeng sa thapelo. O teng motho e mong ya batlang ho tla, ho ema ka thoko mona? Le kgumame pela bona feela. Tsamayang feela, lona banna le eme pela banna bao; lona basadi. Ka mosa, ba kopeleng thapelo ka boikokobetso.

Modimo o ratehang, thusa . . . ? . . .

381 "Ke a inehela. Ke tela bodumedi ba ka. Ke tela lenyalo la ka la pele. Ke tela monna wa ka wa pele. Ke tela tsohle, Morena."

. . . -ela tsohle.  
Ho Wena, Moloki wa ka,  
Ke tela tsohle.  
Ke a inehela,  
Ke a ineh- . . .

382 Na o tela mohopolo wa hao? Na o ka tela mehopolo ya hao, sebakeng sa Lentswe la Modimo?

Ho Wena, Moloki wa ka,  
Ke tela tsohle.  
Ke tela tsohle,  
Ke tela tsohle.  
Ho Wena, Moloki wa ka,  
Ke tela tsohle.

383 Bohle ba dumelang jwale, mokguping, emang. Ha re se bineng, mmoho, jwale.

Ke tel- . . .

Ana le tela tsohle, na jwale le itokiseditse ho se bina?

Ke . . .  
Ho Wena, Moloki wa ka,  
Ke tel- . . .

384 Jwale, lona ba potileng aletare, haeba le hlile le inehela, Mo phahamisetseng letsoho la lona, binang, "Ke tela tsohle. Ke



tela bodumedi. Ke tela bodumedi. Ke tela kereke. Ke a inehela. Ke tela mohopolo wa ka. Tsohle ho Wena, Moloki wa ka, ke tela tsohle. Ho Wena, wa ka. . .”

Ke tela tsohle,  
Ke tela tsohle.  
Ho Wena, Moloki wa ka,  
Ke tela tsohle.

Na le hlile le tiile?

Ke tela tsohle,  
[Sekgeo lebanteng—Mong.]

<sup>385</sup> Lona ba aletareng mona jwale. Lona ba aletareng mona, lona ba rapetseng. Kereke e le rapeletse. Le rapetse, ka bolona. Jwale tsela ya ho pholoswa e nngwe feela, hono, “Le bolokehile ka tumelo, ka mohau.” Mohau wa Modimo o buile le lona, wa le tliša aletareng. Le batla mahlohonolo a Modimo. Le batla Lentswe la Hae. Le batla Moya o Halalelang. Le batla lereko la Modimo. Mme haeba ho le jwalo, mme o ka kgona, ka nnete, ka pelo yohle ya hao, ho e tela. Jwale, o se ke wa tsomana le maikutlo. Batla Nnete, Nnete e tswang pelong ya hao, ka tumelo. “Morena, ke itokiseditse ho etsa sohle seo Lentswe la Hao le ntaelang ho se etsa. Ke a inehela, ka sohle se ka ho nna.”

<sup>386</sup> Haeba o dumela seo ka pelo yohle ya hao, ke o batla o eme ka maoto, o shebe nqa kereke ena, ho mokgupi, mme o phahamise matsoho a hao, mme re tla se bina le bona mmoho, “Ke tela tsohle tse ka ho nna, Modimo. Ho latela bokgoni ba tsebo ya ka, sohle seo ke leng sona, ke a inehela.”

<sup>387</sup> Hlwellang mona kalaneng ena, lona ba aletareng. Hlwellang mona kalaneng, baena, hantle hodimo mona, lona bohle, le baena le dikgaitsemi.

Shebang mona, kereke.

<sup>388</sup> [Kgaitsemi e mong o re, “Moena Branham, setho sa kereke, empa morao tjena ha ke—ke sa kenana le yona hakaalo.”—Mong.] Ho inehela? [“Morena o tseba moo ke batlang A nkise teng. Ke batla. . .? . . .kerekeng. Mme ke batla Moya o Halalelang, ho tlatswa ke Moya. Ke tlišo shwa kapele, haeba e le sona se hlokahalang.”] E. Ke hantle. Na o nehela nthwana ka nngwe ho Yena le ho Lentswe la Hae?

<sup>389</sup> Kgaitsemi mona, ya tswang bodumeding bo hlophilweng. O itse, “Ke setho sa bodumedi ba mokgatlo.” Ha re a tlameha ho bo bitsa. Ke mosebeletsi ka mono. Empa o itse, “Moena Branham, ke batla ho kena Nneteng. Ke batla ntho e tebileng ho feta eo.” Wa bona?

<sup>390</sup> E reng ke qotse Lentswe la Hae. “Ho lehlohonolo ba lapileng le ba nyoretsweng ho loka, hobane ba tla kgoriswa.”

<sup>391</sup> Jwale, lona ba leng mona kalaneng, ba sa tswa fihla, haeba o itokiseditse ho tela sohle o leng sona, ntho ka nngwe, ho mamela Lentswe la Modimo. Ha ho motho ya o boleletseng, vekeng ena, hore o etseng. Jwale, haeba o ikemiseditse ho Mo tella tsohle jwale, phahamisa matsoho a hao feela, ka tsela *ena*, nqa mokgupi. Jwale, lona ba kalaneng mona, ha re se bineng mmoho jwale, *Ke tela Tsohle*. Motho ka mong, mmoho. Ho lokile.

Ke tela tsohle,

Jwale na le hlile le tiile! . . . ? . . .

<sup>392</sup> Na le hlile le tiile? E reng, “Amen.” [Phutheho e re, “Amen.”—Mong.] E reng, “Amen,” hang hape. [“Amen.”] E reng, “Morena,” [“Morena,”] “ntekole.” [“ntekole.”] “Nteke.” [“Nteke.”] “Mme o mphe monyetla.” [“Mme o mphe monyetla.”] “Ke phetho seo nka se etsang, bosiuang bona,” [“Ke phetho seo nka se etsang, bosiuang bona,”] “ke ho inehela ho Wena.” [“ke ho inehela ho Wena.”] “O tseba tlala ya pelo ya ka.” [“O tseba tlala ya pelo ya ka.”] “O tseba takatso ya ka.” [“O tseba takatso ya ka.”] “Pallo ya Hao e ne e le ho kgorisa takatso eo.” [“Pallo ya Hao e ne e le ho kgorisa takatso eo.”] “Jwale ke a e amohela.” [“Jwale ke a e amohela.”] “Mme ke inehela ho Wena.” [“Mme ke inehela ho Wena.”] Ha mmoho.

Ke tela tsohle,

Ke tela tsohle.

Ho Wena, Moloki wa ka,

Ke tela tsohle.



*KOPANO E SA BONAHALENG YA MONYADUWA WA KRESTE* SST65-1125  
(The Invisible Union Of The Bride Of Christ)

Molaetsa wona, ka Moena William Marrion Branham, o reriloe sethatong ka Senyesemane ka Letsatsi la Teboho, Labone mantsiboea, Pulungoana 25, 1965, mane Life Tabernakele, e Shreveport, Louisiana, U.S.A., o ntshitswe kgatisong ya teipi ya makenete mme o ngotswe o sa kgaolwa ka Senyesemane. Petolelo ena ya Sesotho sa Borwa e ngotswe mme e abjwa ke ba Voice Of God Recordings.

SOUTH SOTHO

©2015 VGR, ALL RIGHTS RESERVED

VOICE OF GOD RECORDINGS, SOUTH AFRICA OFFICE  
58 DISA ROAD, ADMIRAL'S PARK, GORDON'S BAY 7140 WESTERN CAPE  
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA

VOICE OF GOD RECORDINGS  
P.O. BOX 950, JEFFERSONVILLE, INDIANA 47131 U.S.A.  
[www.branham.org](http://www.branham.org)

## Temoso Ea Tokelo Ea Qopitso

Litokelo tsohle li babaletsoe. Buka ena e ka porintoa ka porintara ea lelapa molemong oa motho eo kapa ea abjoa, ntle ho tefiso, e le thepa e jalang Evangeli ea Jesu Krete. Buka ena e ke ke ea rekisoa, ea boela ea hlahisoa ka bongata, ea manehoa leboteng la website, ea bolokoa ka tsela eo e ka boelang ea ntšoa, ea fetoleloa ka lipuo lisele, kapa ea sebelisoa ho qela matlole ntle le tumello e ngotsoeng ea Voice Of God Recordings®.

Ho fua boitsebiso bo bong kapa bakeng sa thepa e nngoe e ka fumanoang, ka kopo ikopanye le:

VOICE OF GOD RECORDINGS  
P.O. Box 950, JEFFERSONVILLE, INDIANA 47131 U.S.A.  
[www.branham.org](http://www.branham.org)